Erosion Prone Area Mackay Region Local Government Area

Erosion Prone Area Definition

- 1. Erosion prone areas are deemed to exist over all tidal water to the extent of Queensland Coastal Waters and on all land adjacent to tidal water.
- Erosion prone areas include areas subject to inundation by the highest astronomical tides (HAT) by the year 2100 or at risk from sea erosion.
- 3. On land adjacent to tidal water the landward boundary of the erosion prone area shall be defined by whichever of the following methods gives the greater erosion prone area width:
 - a line measured 40 metres landward of the plan position of the present day HAT level except where approved revetments exist in which case the line is measured 10 metres landward of the upper seaward edge of the revetment, irrespective of the presence of outcropping bedrock;
 - b. a line located by the linear distance shown on Table 1 and measured, unless specified otherwise, inland from:
 - i. the seaward toe of the frontal dune (the seaward toe of the frontal dune is normally approximated by the seaward limit of terrestrial vegetation or, where this cannot be determined, the level of present day HAT); or
 - ii. a straight line drawn across the mouth of a waterway between the alignment of the seaward toe of the frontal dune on either side of the mouth
 - c. the plan position of the level of HAT plus 0.8 m vertical elevation.

Except:

- i. where the linear distance specified in 3b is less than 40 metres, in which case section 3a. does not apply and the erosion prone area width will be the greater of 3b and 3c; or
- ii. where outcropping bedrock is present and no approved revetments exist, in which case the line is defined as being coincident with the most seaward bedrock outcrop at the plan position of present day HAT plus 0.8m; or
- iii. in approved canals in which case the line of present day HAT applies, irrespective of the presence of approved revetments or outcropping bedrock.
- 4. Erosion prone areas defined in accordance with the above are deemed to exist throughout all the local government areas, irrespective of whether the entire local government area is depicted on erosion prone area plans for the area.

Notes to clarify the definition

- 1. The specific location along the coast to which each erosion prone area linear distance applies (a segment) is shown in Table 1.
- 2. A map indicating the approximate location along the coast of each linear distance segment is attached.
- 3. Each erosion prone area segment is located on the coastline between 2 points defined by latitude and longitude. A projection of each point to the nearest actual coastline and continuing inland perpendicular to the coast defines the erosion prone area segment.
- 4. "Present day HAT" in the definition is always taken to be the present day level of HAT for the coastline as defined in the Queensland Tide Tables for that year or as defined by empirical methodology at the site.
- 5. The extent of the erosion prone area where it is defined by "HAT plus 0.8m" is the HAT coastline at the year 2100 and includes sea level rise to that time. It is determined by the area of land inundated to the level HAT of the nearest adjacent open coast or river tide gauge plus 0.8m vertical elevation. Site based HAT is not to be used as present day attenuation of inland HAT level due to flow constraints may not persist to 2100 with coastline response to sea level rise. For further explanation see the Coastal Hazard Technical Guide.
- 6. Where noted on Table 1 (and the map) the specified linear distance applies except where a revetment has been constructed and maintained to the approved design in which case the landward boundary of the erosion prone area is at the upper seaward edge of the revetment (A-line).
- 7. The approximate erosion prone area footprint is shown on Coastal Hazard Area Maps available on the Department of Environment and Heritage Protection website at www.ehp.qld.gov.au. These footprints are indicative only and the definition in this plan prevails for any inconsistency between the two.
- 8. This erosion prone area plan may be updated from time to time and a new revision created. Please check with the Department of Environment and Heritage Protection or the local government that this copy is the current version prior to using the contained information in any way.

Date of Erosion Prone Area Declaration: 8 July 2015	Plan No:
Date of Erosion Prone Area Amendment:	MAR3A


MAR3A Table 1: Linear distances for the erosion prone area and the specific location of each segment

Erosion prone area segment number	Segment start longitude (degrees)	Segment start latitude (degrees)	Segment end longitude (degrees)	Segment end latitude (degrees)	Erosion prone area linear distance (Width in metres)
MAR001	149.43999	-21.63283	149.48190	-21.57182	160m
MAR002	149.48190	-21.57182	149.48514	-21.57085	75m Possible Bedrock
MAR003	149.48514	-21.57085	149.48751	-21.55811	160m
MAR004	149.48751	-21.55811	149.48734	-21.55386	75m Possible Bedrock
MAR005	149.48734	-21.55386	149.48615	-21.54953	145m
MAR006	149.48615	-21.54953	149.48605	-21.54833	0m
MAR007	149.48605	-21.54833	149.48680	-21.54314	145m
MAR008	149.48680	-21.54314	149.47936	-21.53451	75m Possible Bedrock
MAR009	149.47936	-21.53451	149.47079	-21.53450	120m
MAR010	149.47079	-21.53450	149.46772	-21.53724	75m Possible Bedrock
MAR011	149.46772	-21.53724	149.39956	-21.54315	400m
MAR012	149.39956	-21.54315	149.39348	-21.53898	75m Possible Bedrock
MAR013	149.39348	-21.53898	149.38371	-21.52234	400m
MAR014	149.38371	-21.52234	149.38234	-21.51526	135m
MAR015	149.38234	-21.51526	149.38555	-21.50653	400m
MAR016	149.38555	-21.50653	149.38987	-21.50601	0m
MAR017	149.38987	-21.50601	149.39055	-21.50429	145m
MAR018	149.39055	-21.50429	149.39386	-21.49522	75m Possible Bedrock
MAR019	149.39386	-21.49522	149.38928	-21.49474	145m
MAR020	149.38928	-21.49474	149.37193	-21.50007	75m Possible Bedrock
MAR021	149.37193	-21.50007	149.36327	-21.50525	135m
MAR022	149.35617	-21.49715	149.36327	-21.50525	400m
MAR023	149.35617	-21.49715	149.35277	-21.49176	135m
MAR024	149.35277	-21.49176	149.35346	-21.49027	75m Possible Bedrock
MAR025	149.35346	-21.49027	149.34553	-21.48108	160m
MAR026	149.34553	-21.48108	149.33661	-21.47629	75m Possible Bedrock
MAR027	149.33661	-21.47629	149.29200	-21.47359	400m
MAR028	149.29200	-21.47359	149.29376	-21.46825	75m Possible Bedrock
MAR029	149.29376	-21.46825	149.28942	-21.46664	120m
MAR030	149.28942	-21.46664	149.28902	-21.46525	75m Possible Bedrock
MAR031	149.28902	-21.46525	149.29075	-21.45894	120m
MAR032	149.29075	-21.45894	149.31378	-21.42461	140m
MAR033	149.31378	-21.42461	149.32524	-21.42477	120m
MAR034	149.32524	-21.42477	149.33661	-21.42716	75m Possible Bedrock
MAR035	149.33661	-21.42716	149.33578	-21.42320	140m
MAR036	149.33578	-21.42320	149.33327	-21.41783	75m Possible Bedrock
MAR037	149.33327	-21.41783	149.33217	-21.41444	145m
MAR038	149.33217	-21.41444	149.32660	-21.41220	75m Possible Bedrock
MAR039	149.32660	-21.41220	149.32149	-21.41515	145m
MAR040	149.32149	-21.41515	149.31633	-21.41277	75m Possible Bedrock
MAR041	149.31633	-21.41277	149.30623	-21.41109	145m
MAR042	149.30623	-21.41109	149.29898	-21.39870	400m
MAR043	149.29898	-21.39870	149.30185	-21.39858	0m

MAR045	MAR044	140 20105	-21.39858	149.31238	21 20201	115m
MAR046		149.30185			-21.39301	
MAR047 149.31327 -21.39068 149.31775 -21.37227 155m MAR048 149.31374 -21.37218 149.31314 -21.37318 0m MAR050 149.30997 -21.37123 149.31362 -21.35336 140m MAR051 149.31362 -21.35335 149.31262 -21.35335 175m Possible Bedrock MAR053 149.30852 -21.35110 149.29929 -21.34317 75m Possible Bedrock MAR054 149.29929 -21.34317 149.29833 -21.33629 149.29671 -21.32957 75m Possible Bedrock MAR055 149.29671 -21.32957 149.29445 -21.32412 145m MAR057 149.29461 -21.30139 149.29391 -21.31935 400m MAR059 149.29406 -21.30139 149.29302 -21.29903 75m Possible Bedrock MAR061 149.29337 -21.29565 149.29468 -21.2971 75m Possible Bedrock MAR062 149.29468 -21.29319 149.29654 -21.27520 150m						
MAR048 149.31775 -21.37227 149.31314 -21.37318 0m MAR049 149.31314 -21.37318 149.30937 -21.37123 409.31362 -21.35936 140m MAR051 149.31362 -21.35936 149.31293 -21.35935 75m Possible Bedrock MAR052 149.31293 -21.35335 75m Possible Bedrock MAR053 149.30852 -21.35110 149.2993 -21.34317 75m Possible Bedrock MAR054 149.29929 -21.34317 149.29930 -21.33629 145m MAR055 149.29833 -21.33629 149.294671 -21.32957 75m Possible Bedrock MAR056 149.29461 -21.32957 149.29491 -21.31935 400m MAR058 149.293645 -21.32917 149.29391 -21.31935 149.29461 -21.31935 149.29462 -21.31935 400m MAR058 149.29302 -21.30139 149.29337 -21.29565 1455m MAR061 149.29337 -21.29933 49.29327 -21.29565						
MAR049 149.31314 -21.37318 149.30997 -21.37123 400m MAR050 149.30997 -21.37123 149.31362 -21.35936 149.31293 -21.35335 TSP Possible Bedrock MAR051 149.31293 -21.35335 149.30852 -21.35110 149.29929 -21.34317 75m Possible Bedrock MAR053 149.30852 -21.35110 149.29929 -21.34317 75m Possible Bedrock MAR054 149.29992 -21.34317 149.29833 -21.35297 75m Possible Bedrock MAR055 149.29833 -21.32557 149.29445 -21.32412 149.29331 -21.33297 75m Possible Bedrock MAR056 149.29446 -21.31935 149.29405 -21.30139 150m MAR059 149.29391 -21.31935 149.29302 -21.29903 75m Possible Bedrock MAR061 149.2937 -21.29503 149.29337 -21.29565 149.29468 -21.29319 149.29468 -21.29319 149.29469 -21.29319 75m Possible Bedrock MAR062 149.296						
MAR050 149.30997 -21.37123 149.31362 -21.35936 149.31293 -21.35396 149.31293 -21.35353 57sm Possible Bedrock MAR051 149.31362 -21.35333 149.30852 -21.35110 145m MAR053 149.30852 -21.35110 149.29929 -21.34317 75m Possible Bedrock MAR054 149.29929 -21.34317 149.29631 -21.33629 149.2945 MAR055 149.29833 -21.33629 149.2945 -21.33629 145m MAR056 149.294671 -21.32957 75m Possible Bedrock MAR057 149.29445 -21.33935 149.29461 -21.33135 149.29461 -21.30139 150m MAR060 149.29302 -21.29931 149.29337 -21.29565 145m MAR061 149.29332 -21.29319 149.29654 -21.27520 149.2666 MAR063 149.29668 -21.29319 149.29664 -21.27520 150m MAR064 149.27666 -21.277210 149.26651 -21.27720						
MAR051 149.31362 -21.35936 149.31293 -21.35335 75m Possible Bedrock MAR052 149.31293 -21.35310 149.30852 -21.35110 149.29929 -21.34317 75m Possible Bedrock MAR054 149.29929 -21.34317 149.29833 -21.3629 149.29831 -21.3629 145m MAR055 149.29833 -21.33629 149.29671 -21.32957 75m Possible Bedrock MAR056 149.29445 -21.32412 149.29431 -21.31935 400m MAR057 149.29445 -21.32412 149.29301 -21.31935 400m MAR058 149.29391 -21.31935 149.29406 -21.30139 150m MAR059 149.29466 -21.30139 149.29406 -21.39137 75m Possible Bedrock MAR061 149.29468 -21.29319 149.29468 -21.29319 75m Possible Bedrock MAR062 149.29648 -21.27520 149.26541 -21.27520 150m MAR063 149.26646 -21.27917 149.26581 -2						
MAR052 149.31293 -21.35335 149.30852 -21.35110 145m MAR053 149.30852 -21.35110 149.29929 -21.34317 75m Possible Bedrock MAR054 149.29939 -21.33629 149.29671 -21.33629 149.29671 -75m Possible Bedrock MAR055 149.29833 -21.32627 149.29467 -21.32412 149.29466 -21.32412 149.29466 -21.32412 149.29466 -21.32412 149.29466 -21.30139 150m MAR057 149.29406 -21.31935 149.29406 -21.30139 149.29302 -21.29903 75m Possible Bedrock MAR069 149.29406 -21.30139 149.29302 -21.29903 75m Possible Bedrock MAR061 149.29337 -21.29565 149.29468 -21.29319 75m Possible Bedrock MAR062 149.29468 -21.29319 149.29654 -21.27520 150m MAR063 149.25664 -21.27520 149.26614 -21.27710 149.26681 -21.27710 149.26681 -21.27710 149.26681						
MAR053 149.30852 -21.35110 149.29929 -21.34317 75m Possible Bedrock MAR054 149.29829 -21.34317 149.29833 -21.33629 145m MAR055 149.29871 -21.32957 149.29405 -21.32957 75m Possible Bedrock MAR056 149.29445 -21.32957 149.29405 -21.30139 400m MAR057 149.29445 -21.31231 149.29300 -21.30139 150m MAR058 149.29302 -21.30139 149.29302 -71.29903 75m Possible Bedrock MAR060 149.29302 -21.29903 149.29337 -21.29565 145m MAR061 149.29337 -21.29565 149.29468 -21.27520 149.29468 -21.27520 149.29468 -21.27520 149.29468 -21.27520 149.29468 -21.27520 149.29468 -21.27520 149.27646 -21.27520 149.27646 -21.27520 149.27646 -21.27520 149.27646 -21.27520 149.27646 -21.27740 149.26614 -21.27740 149.26614 -21.27740 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
MAR054 149.29929 -21.34317 149.29833 -21.33629 145m MAR055 149.29671 -21.32957 149.29671 -21.32957 75m Possible Bedrock MAR056 149.29415 -21.32412 149.29391 -21.32412 149.29391 -21.31935 400m MAR057 149.29495 -21.31935 149.29301 -21.30139 150m MAR058 149.29391 -21.31935 149.29406 -21.30139 150m MAR059 149.29402 -21.29903 149.29406 -21.20319 75m Possible Bedrock MAR061 149.29307 -21.29565 149.29468 -21.27319 75m Possible Bedrock MAR062 149.29688 -21.27919 149.29654 -21.27520 150m MAR063 149.29564 -21.27917 149.26581 -21.27917 149.26581 -21.27910 140m MAR065 149.26581 -21.27911 149.26555 -21.27040 149.26614 -21.26310 149.25654 -21.27640 149.26554 -21.26614 -21.26310						
MAR055 149.29833 -21.33629 149.29671 -21.32957 75m Possible Bedrock MAR056 149.29671 -21.32957 149.29445 -21.32957 149.29445 -21.32951 149.2945 -21.32957 149.29451 -21.31935 400m MAR058 149.29301 -21.30139 149.29302 -21.30139 150m MAR060 149.29302 -21.29903 149.29355 145m MAR061 149.29368 -21.29931 149.29468 -21.29319 75m Possible Bedrock MAR062 149.29468 -21.29319 149.29654 -21.27520 150m MAR063 149.29654 -21.27520 149.27646 -21.27520 149.27646 -21.27520 149.27646 -21.27520 149.26581 -21.27210 149.26655 -21.27040 149.26655 -21.27040 149.26654 -21.26310 75m Possible Bedrock MAR067 149.25634 -21.26610 149.25654 -21.24664 149.25530 -21.24664 155m MAR068 149.25303 -21.2561 14						
MAR056 149.29671 -21.32957 149.29445 -21.32412 145m MAR057 149.29445 -21.32412 149.29391 -21.31935 400m MAR058 149.29406 -21.32412 149.29301 -21.30139 150m MAR059 149.29406 -21.30139 149.29302 -21.29903 75m Possible Bedrock MAR060 149.29337 -21.29565 149.29468 -21.29319 75m Possible Bedrock MAR061 149.2968 -21.29555 149.29654 -21.27520 150m MAR063 149.29654 -21.27510 149.29654 -21.27700 140m MAR064 149.27646 -21.27717 149.26581 -21.277040 400m MAR065 149.26581 -21.27710 149.26614 -21.26310 149.26654 -21.277040 400m MAR066 149.26014 -21.26310 149.26654 -21.27604 149.26614 -21.26310 75m Possible Bedrock MAR068 149.26014 -21.26310 149.25654 -21.24664 149.						
MAR057 149.29445 -21.32412 149.29391 -21.31935 400m MAR058 149.29391 -21.31935 149.29406 -21.30139 150m MAR059 149.29406 -21.30139 149.29302 -21.29903 75m Possible Bedrock MAR060 149.29337 -21.29565 149.29468 -21.29319 75m Possible Bedrock MAR061 149.29468 -21.29319 149.29654 -21.27520 150m MAR062 149.29668 -21.29319 149.29654 -21.27520 150m MAR063 149.26654 -21.27510 149.26654 -21.27710 149.26658 -21.27710 140m MAR065 149.26651 -21.2710 149.26655 -21.27040 400m MAR066 149.26655 -21.27040 149.26655 -21.24040 400m MAR067 149.26655 -21.27040 149.26655 -21.24664 155m MAR067 149.25654 -21.24664 149.25303 -21.24664 149.25303 -21.24664 149.23407						
MAR058 149.29391 -21.31935 149.29406 -21.30139 150m MAR059 149.29406 -21.30139 149.29302 -21.29903 75m Possible Bedrock MAR061 149.29337 -21.29565 149.29468 -21.29319 75m Possible Bedrock MAR061 149.29468 -21.27520 149.29654 -21.27520 150m MAR063 149.29654 -21.27520 149.27646 -21.27917 75m Possible Bedrock MAR064 149.26564 -21.27710 149.266581 -21.27704 400m MAR065 149.266581 -21.27704 149.26655 -21.27040 400m MAR066 149.26655 -21.27040 149.26014 -21.26310 149.25654 -21.24664 155m MAR067 149.25034 -21.24664 149.25303 -21.24665 155m Possible Bedrock MAR069 149.23427 -21.24664 149.23427 -21.24664 155m MAR070 149.23427 -21.25761 149.20359 -21.25761 149.20359						
MAR059 149.29406 -21.30139 149.29302 -21.29903 75m Possible Bedrock MAR060 149.29302 -21.29968 149.29337 -21.29565 145m MAR061 149.29337 -21.29565 149.29468 -21.29319 75m Possible Bedrock MAR062 149.29468 -21.27520 149.29654 -21.27520 150m MAR063 149.29654 -21.27710 149.26581 -21.27710 140m MAR064 149.26651 -21.27710 149.26655 -21.27040 400m MAR065 149.26655 -21.27040 149.26614 -21.26310 75m Possible Bedrock MAR066 149.26014 -21.26310 149.25653 -21.24664 155m MAR068 149.25033 -21.24664 149.23427 -21.25761 130m MAR070 149.23327 -21.25761 149.20359 -21.25762 149.20359 -21.25762 400m MAR071 149.20329 -21.25762 149.20322 -21.24699 140m MAR073						
MAR060 149.29302 -21.29903 149.29337 -21.29565 145m MAR061 149.29337 -21.29565 149.29468 -21.29319 75m Possible Bedrock MAR062 149.29664 -21.27520 149.29654 -21.277917 75m Possible Bedrock MAR063 149.29654 -21.277917 149.26681 -21.27910 140m MAR065 149.26581 -21.27210 149.26655 -21.27040 400m MAR066 149.26655 -21.27040 149.26614 -21.26310 75m Possible Bedrock MAR067 149.26614 -21.26310 149.25634 -21.24661 155m MAR068 149.255303 -21.24664 149.25303 -21.24615 75m Possible Bedrock MAR070 149.23427 -21.25761 149.20359 -21.25761 130m MAR071 149.20329 -21.25762 149.20329 -21.25762 149.0082 MAR073 149.18295 -21.21461 149.1949 -21.20429 149.18295 -21.18569 135m		+				
MAR061 149.29337 -21.29565 149.29468 -21.29319 75m Possible Bedrock MAR062 149.29648 -21.29319 149.29654 -21.27520 150m MAR063 149.29654 -21.27520 149.27646 -21.27917 149.26581 -21.27210 140m MAR065 149.26581 -21.27210 149.26655 -21.27040 400m MAR066 149.26655 -21.27040 149.26014 -21.26310 75m Possible Bedrock MAR067 149.26014 -21.26310 149.25654 -21.24664 155m MAR068 149.25654 -21.24664 149.25303 -21.25761 130m MAR069 149.23427 -21.25761 149.20329 -21.25762 1400m MAR071 149.20359 -21.25762 149.20822 -21.24699 149.18295 -21.21461 400m MAR072 149.1920822 -21.24699 149.18295 -21.21461 400m MAR073 149.19258 -21.21461 149.19349 -21.20429 149.19258						
MAR062 149.29468 -21.29319 149.29654 -21.27520 150m MAR063 149.29654 -21.27520 149.27646 -21.27917 75m Possible Bedrock MAR064 149.27646 -21.27917 149.26581 -21.27210 149.26655 -21.27040 400m MAR065 149.26655 -21.2700 149.26614 -21.26310 75m Possible Bedrock MAR067 149.26014 -21.26310 149.25654 -21.24664 155m MAR068 149.25654 -21.24664 149.25303 -21.25761 30m MAR070 149.20359 -21.25761 149.20359 -21.25761 30m MAR071 149.20359 -21.25762 149.20822 -21.24699 140m MAR072 149.20822 -21.24699 149.18295 -21.21461 400m MAR073 149.18295 -21.21461 149.19258 -21.18569 149.19258 -21.18569 149.19312 -21.8114 400m MAR075 149.19312 -21.81313 149.193932 <						
MAR063 149.29654 -21.27520 149.27646 -21.27917 75m Possible Bedrock MAR064 149.27646 -21.27917 149.26581 -21.27210 140m MAR065 149.26581 -21.27210 149.26655 -21.27040 400m MAR066 149.26655 -21.27040 149.26014 -21.26310 75m Possible Bedrock MAR067 149.26014 -21.26310 149.25654 -21.24664 155m MAR068 149.25554 -21.24615 75m Possible Bedrock MAR069 149.25303 -21.24615 149.23427 -21.25761 130m MAR070 149.23427 -21.25761 149.20359 -21.25762 400m MAR071 149.20322 -21.24699 149.18295 -21.24699 140m MAR072 149.18295 -21.21461 149.18295 -21.21461 400m MAR073 149.1949 -21.20429 149.19258 -21.18569 135m MAR076 149.19312 -21.18569 149.19312 -21.8111						
MAR064 149.27646 -21.27917 149.26581 -21.27210 140 m MAR065 149.26581 -21.27210 149.26655 -21.27040 400m MAR066 149.26554 -21.27040 149.26014 -21.26310 75m Possible Bedrock MAR067 149.26014 -21.26310 149.25654 -21.24661 155m MAR068 149.25654 -21.24664 149.25303 -21.24665 149.25303 -21.25761 130m MAR070 149.23427 -21.25761 149.20359 -21.25762 400m MAR071 149.20359 -21.25762 149.20822 -21.24699 140m MAR072 149.20822 -21.24699 149.18295 -21.21461 400m MAR073 149.18295 -21.21461 149.19449 -21.20429 Width of spit MAR074 149.19449 -21.20429 149.19258 -21.18569 149.19312 -21.18114 400m MAR075 149.19342 -21.1813 149.19352 -21.1813 149.19342 -2		149.29468	-21.29319			
MAR065 149.26581 -21.27210 149.26655 -21.27040 400m MAR066 149.26655 -21.27040 149.26014 -21.26310 75m Possible Bedrock MAR067 149.26014 -21.26310 149.25654 -21.24664 155m MAR068 149.255654 -21.24661 149.2303 -21.24615 75m Possible Bedrock MAR069 149.25303 -21.24615 149.23427 -21.25761 130m MAR070 149.23427 -21.25762 149.20359 -21.25762 400m MAR071 149.20359 -21.25762 149.20822 -21.24699 140m MAR072 149.20822 -21.24699 149.18295 -21.21461 400m MAR073 149.18295 -21.21461 149.19449 -21.20429 Width of spit MAR074 149.19449 -21.20429 149.19258 -21.18569 149.19312 -21.18114 400m MAR075 149.19312 -21.1813 149.19635 -21.16836 170m MAR078 14	MAR063	149.29654	-21.27520	149.27646	-21.27917	75m Possible Bedrock
MAR066 149.26655 -21.27040 149.26014 -21.26310 75m Possible Bedrock MAR067 149.26014 -21.26310 149.25654 -21.24664 155m MAR068 149.25654 -21.24664 149.25303 -21.24615 75m Possible Bedrock MAR069 149.25303 -21.24615 149.23427 -21.25761 130m MAR070 149.23427 -21.25761 149.20359 -21.25762 400m MAR071 149.20359 -21.25762 149.20822 -21.24699 140m MAR072 149.20822 -21.24699 149.18295 -21.21461 400m MAR073 149.18295 -21.21461 149.19449 -21.20429 Width of spit MAR074 149.19449 -21.20429 149.19258 -21.18569 135m MAR075 149.19312 -21.18113 149.19342 -21.18019 Trans 400m to 170m MAR077 149.19342 -21.18019 149.19635 -21.16836 149.2019 -21.15648 149.2019 -21.15648	MAR064	149.27646	-21.27917	149.26581	-21.27210	140m
MAR067 149.26014 -21.26310 149.25654 -21.24664 155m MAR068 149.25654 -21.24664 149.25303 -21.24615 75m Possible Bedrock MAR069 149.25303 -21.24615 149.23427 -21.25761 130m MAR070 149.23427 -21.25761 149.20359 -21.25762 400m MAR071 149.20329 -21.25762 149.20822 -21.24699 140m MAR072 149.20822 -21.24699 149.140m 400m 400m MAR073 149.18295 -21.21461 149.19449 -21.20429 Width of spit MAR074 149.19449 -21.20429 149.19258 -21.18569 135m MAR075 149.19258 -21.18569 149.19312 -21.18114 400m MAR076 149.19312 -21.8019 149.19332 -21.18019 170m MAR077 149.19342 -21.18019 149.19635 -21.15648 149.2019 -21.15648 145m MAR080 149.20356 <t< td=""><td>MAR065</td><td>149.26581</td><td>-21.27210</td><td>149.26655</td><td>-21.27040</td><td>400m</td></t<>	MAR065	149.26581	-21.27210	149.26655	-21.27040	400m
MAR068 149.25654 -21.24664 149.25303 -21.24615 75m Possible Bedrock MAR069 149.25303 -21.24615 149.23427 -21.25761 130m MAR070 149.23427 -21.25761 149.20359 -21.25762 400m MAR071 149.20359 -21.25762 149.20822 -21.24699 140m MAR072 149.20822 -21.24699 149.18295 -21.21461 400m MAR073 149.18295 -21.21461 149.19449 -21.20429 Width of spit MAR074 149.19449 -21.20429 149.19258 -21.18569 135m MAR075 149.19258 -21.18569 149.19312 -21.18113 149.19312 -21.18019 Trans 400m MAR076 149.19312 -21.18113 149.19342 -21.18019 Trans 400m 170m MAR077 149.1935 -21.16836 149.20192 -21.15648 145m MAR080 149.20192 -21.15648 149.20192 -21.15648 145m MAR080 </td <td>MAR066</td> <td>149.26655</td> <td>-21.27040</td> <td>149.26014</td> <td>-21.26310</td> <td>75m Possible Bedrock</td>	MAR066	149.26655	-21.27040	149.26014	-21.26310	75m Possible Bedrock
MAR069 149.25303 -21.24615 149.23427 -21.25761 130m MAR070 149.23427 -21.25761 149.20359 -21.25762 400m MAR071 149.20359 -21.25762 149.20822 -21.24699 140m MAR072 149.20822 -21.24699 149.18295 -21.21461 400m MAR073 149.18295 -21.21461 149.19449 -21.20429 Width of spit MAR074 149.19449 -21.20429 149.19258 -21.18569 135m MAR075 149.19258 -21.1813 149.19312 -21.18114 400m MAR076 149.19312 -21.18113 149.19342 -21.18019 Trans 400m to 170m MAR077 149.19342 -21.18019 149.19635 -21.16836 149.20192 -21.15648 145m MAR079 149.20192 -21.15648 149.20356 -21.15290 65m MAR080 149.20356 -21.15290 149.21449 -21.12383 90m MAR081 149.22125	MAR067	149.26014	-21.26310	149.25654	-21.24664	155m
MAR070 149.23427 -21.25761 149.20359 -21.25762 400m MAR071 149.20359 -21.25762 149.20822 -21.24699 140m MAR072 149.20822 -21.24699 149.18295 -21.21461 400m MAR073 149.18295 -21.21461 149.19449 -21.20429 Width of spit MAR074 149.19449 -21.20429 149.19258 -21.18569 135m MAR075 149.19258 -21.18569 149.19312 -21.18114 400m MAR076 149.19312 -21.18113 149.19342 -21.18019 Trans 400m to 170m MAR077 149.19342 -21.18019 149.19635 -21.16836 170m MAR078 149.20192 -21.15648 149.20192 -21.15648 145m MAR080 149.20192 -21.15648 149.20356 -21.15290 65m MAR081 149.22020 -21.14740 149.22155 -21.12383 90m MAR082 149.22152 -21.10168 149.22539	MAR068	149.25654	-21.24664	149.25303	-21.24615	75m Possible Bedrock
MAR071 149.20359 -21.25762 149.20822 -21.24699 140m MAR072 149.20822 -21.24699 149.18295 -21.21461 400m MAR073 149.18295 -21.21461 149.19449 -21.20429 Width of spit MAR074 149.19449 -21.20429 149.19258 -21.18569 135m MAR075 149.19258 -21.18569 149.19312 -21.18114 400m MAR076 149.19312 -21.18113 149.19342 -21.18019 Trans 400m to 170m MAR077 149.19342 -21.18019 149.19635 -21.16836 170m MAR078 149.19635 -21.16836 149.20192 -21.15648 145m MAR080 149.20192 -21.15648 149.20356 -21.15290 65m MAR081 149.20356 -21.15290 149.21449 -21.14269 80m MAR082 149.22125 -21.12383 149.22359 -21.0158 149.22359 -21.0168 149.22359 -21.01793 Trans 160m to 35m	MAR069	149.25303	-21.24615	149.23427	-21.25761	130m
MAR072 149.20822 -21.24699 149.18295 -21.21461 400m MAR073 149.18295 -21.21461 149.19449 -21.20429 Width of spit MAR074 149.19449 -21.20429 149.19258 -21.18569 135m MAR075 149.19258 -21.18569 149.19312 -21.18114 400m MAR076 149.19312 -21.18113 149.19342 -21.18019 Trans 400m to 170m MAR077 149.19342 -21.18019 149.19635 -21.16836 170m MAR078 149.19635 -21.16836 149.20192 -21.15648 145m MAR080 149.20192 -21.15648 149.20356 -21.15290 65m MAR080 149.20356 -21.15290 149.21449 -21.14269 80m MAR081 149.22020 -21.14710 149.22155 -21.12383 90m MAR082 149.22155 -21.10168 149.22539 -21.09298 Trans 160m to 35m MAR084 149.22539 -21.09298 149.22841	MAR070	149.23427	-21.25761	149.20359	-21.25762	400m
MAR073 149.18295 -21.21461 149.19449 -21.20429 Width of spit MAR074 149.19449 -21.20429 149.19258 -21.18569 135m MAR075 149.19258 -21.18569 149.19312 -21.18114 400m MAR076 149.19312 -21.18113 149.19342 -21.18019 Trans 400m to 170m MAR077 149.19342 -21.18019 149.19635 -21.16836 170m MAR078 149.19635 -21.16836 149.20192 -21.15648 145m MAR079 149.20192 -21.15648 149.20356 -21.15290 65m MAR080 149.20356 -21.15290 149.21449 -21.14269 80m MAR081 149.22020 -21.14710 149.22125 -21.12383 90m MAR082 149.22125 -21.12383 149.22359 -21.09298 Trans 160m to 35m MAR083 149.22499 -21.10168 149.22539 -21.07914 160m MAR084 149.22841 -21.07207 149.22772	MAR071	149.20359	-21.25762	149.20822	-21.24699	140m
MAR074 149.19449 -21.20429 149.19258 -21.18569 135m MAR075 149.19258 -21.18569 149.19312 -21.18114 400m MAR076 149.19312 -21.18113 149.19342 -21.18019 Trans 400m to 170m MAR077 149.19342 -21.18019 149.19635 -21.16836 170m MAR078 149.19635 -21.16836 149.20192 -21.15648 145m MAR079 149.20192 -21.15648 149.20356 -21.15290 65m MAR080 149.20356 -21.15290 149.21449 -21.14269 80m MAR081 149.22020 -21.14710 149.22125 -21.12383 90m MAR082 149.22125 -21.12383 149.22355 -21.11530 Trans 90m to 30m MAR083 149.22499 -21.10168 149.22539 -21.09298 Trans 160m to 35m MAR084 149.22539 -21.09298 149.22855 -21.07914 160m MAR085 149.22841 -21.07207 149.22	MAR072	149.20822	-21.24699	149.18295	-21.21461	400m
MAR075 149.19258 -21.18569 149.19312 -21.18114 400m MAR076 149.19312 -21.18113 149.19342 -21.18019 Trans 400m to 170m MAR077 149.19342 -21.18019 149.19635 -21.16836 170m MAR078 149.19635 -21.16836 149.20192 -21.15648 145m MAR079 149.20192 -21.15648 149.20356 -21.15290 65m MAR080 149.20356 -21.15290 149.21449 -21.14269 80m MAR081 149.22020 -21.14710 149.22125 -21.12383 90m MAR082 149.22125 -21.12383 149.22365 -21.11530 Trans 90m to 30m MAR083 149.22499 -21.0168 149.22539 -21.09298 Trans 160m to 35m MAR084 149.22539 -21.09298 149.22841 -21.07914 160m MAR085 149.22841 -21.07207 149.22772 -21.06960 0m MAR086 149.22772 -21.06960 149.22344	MAR073	149.18295	-21.21461	149.19449	-21.20429	Width of spit
MAR076 149.19312 -21.18113 149.19342 -21.18019 Trans 400m to 170m MAR077 149.19342 -21.18019 149.19635 -21.16836 170m MAR078 149.19635 -21.16836 149.20192 -21.15648 145m MAR079 149.20192 -21.15648 149.20356 -21.15290 65m MAR080 149.20356 -21.15290 149.21449 -21.14269 80m MAR081 149.22020 -21.14710 149.22125 -21.12383 90m MAR082 149.22125 -21.12383 149.22365 -21.11530 Trans 90m to 30m MAR083 149.22499 -21.10168 149.22539 -21.09298 Trans 160m to 35m MAR084 149.22539 -21.09298 149.22855 -21.07914 160m MAR085 149.22841 -21.07207 149.22772 -21.06960 0m MAR086 149.22772 -21.06960 149.22344 -21.06485 0m MAR089 149.22344 -21.06485 149.21180<	MAR074	149.19449	-21.20429	149.19258	-21.18569	135m
MAR077 149.19342 -21.18019 149.19635 -21.16836 170m MAR078 149.19635 -21.16836 149.20192 -21.15648 145m MAR079 149.20192 -21.15648 149.20356 -21.15290 65m MAR080 149.20356 -21.15290 149.21449 -21.14269 80m MAR081 149.22020 -21.14710 149.22125 -21.12383 90m MAR082 149.22125 -21.12383 149.22365 -21.11530 Trans 90m to 30m MAR083 149.22499 -21.10168 149.22539 -21.09298 Trans 160m to 35m MAR084 149.22539 -21.09298 149.22855 -21.07914 160m MAR085 149.22855 -21.07914 149.22841 -21.07207 130m MAR086 149.22841 -21.07207 149.22772 -21.06960 0m MAR088 149.22772 -21.06793 149.22344 -21.07596 70m Possible Bedrock MAR090 149.21176 -21.07601 149.20	MAR075	149.19258	-21.18569	149.19312	-21.18114	400m
MAR078 149.19635 -21.16836 149.20192 -21.15648 145m MAR079 149.20192 -21.15648 149.20356 -21.15290 65m MAR080 149.20356 -21.15290 149.21449 -21.14269 80m MAR081 149.22020 -21.14710 149.22125 -21.12383 90m MAR082 149.22125 -21.12383 149.22365 -21.11530 Trans 90m to 30m MAR083 149.22499 -21.10168 149.22539 -21.09298 Trans 160m to 35m MAR084 149.22539 -21.09298 149.22855 -21.07914 160m MAR085 149.22855 -21.07914 149.22841 -21.07207 130m MAR086 149.22841 -21.07207 149.22772 -21.06960 0m MAR087 149.22772 -21.06960 149.22344 -21.06793 149.22344 -21.06485 0m MAR089 149.22344 -21.07601 149.20410 -21.07106 400m MAR091 149.20410 <	MAR076	149.19312	-21.18113	149.19342	-21.18019	Trans 400m to 170m
MAR079 149.20192 -21.15648 149.20356 -21.15290 65m MAR080 149.20356 -21.15290 149.21449 -21.14269 80m MAR081 149.22020 -21.14710 149.22125 -21.12383 90m MAR082 149.22125 -21.12383 149.22365 -21.11530 Trans 90m to 30m MAR083 149.22499 -21.10168 149.22539 -21.09298 Trans 160m to 35m MAR084 149.22539 -21.09298 149.22855 -21.07914 160m MAR085 149.22855 -21.07914 149.22841 -21.07207 130m MAR086 149.22841 -21.07207 149.22772 -21.06960 0m MAR087 149.22772 -21.06960 149.22344 -21.06793 149.22344 -21.06485 0m MAR089 149.22344 -21.06485 149.21180 -21.07596 70m Possible Bedrock MAR091 149.20410 -21.07106 149.19630 -21.06038 90m MAR092 149.19630	MAR077	149.19342	-21.18019	149.19635	-21.16836	170m
MAR080 149.20356 -21.15290 149.21449 -21.14269 80m MAR081 149.22020 -21.14710 149.22125 -21.12383 90m MAR082 149.22125 -21.12383 149.22365 -21.11530 Trans 90m to 30m MAR083 149.22499 -21.10168 149.22539 -21.09298 Trans 160m to 35m MAR084 149.22539 -21.09298 149.22855 -21.07914 160m MAR085 149.22855 -21.07914 149.22841 -21.07207 130m MAR086 149.22841 -21.07207 149.22772 -21.06960 0m MAR087 149.22772 -21.06960 149.22619 -21.06793 110m Possible Bedrock MAR088 149.22344 -21.06793 149.22344 -21.06485 0m MAR090 149.21176 -21.07601 149.20410 -21.07106 400m MAR091 149.20410 -21.07106 149.19630 -21.06038 90m MAR092 149.19630 -21.06038 149.188	MAR078	149.19635	-21.16836	149.20192	-21.15648	145m
MAR081 149.22020 -21.14710 149.22125 -21.12383 90m MAR082 149.22125 -21.12383 149.22365 -21.11530 Trans 90m to 30m MAR083 149.22499 -21.10168 149.22539 -21.09298 Trans 160m to 35m MAR084 149.22539 -21.09298 149.22855 -21.07914 160m MAR085 149.22855 -21.07914 149.22841 -21.07207 130m MAR086 149.22841 -21.07207 149.22772 -21.06960 0m MAR087 149.22772 -21.06960 149.22619 -21.06793 110m Possible Bedrock MAR088 149.22619 -21.06793 149.22344 -21.06485 0m MAR089 149.22344 -21.06485 149.21180 -21.07596 70m Possible Bedrock MAR090 149.21176 -21.07601 149.20410 -21.07106 400m MAR092 149.19630 -21.06038 149.18850 -21.04380 200m	MAR079	149.20192	-21.15648	149.20356	-21.15290	65m
MAR082 149.22125 -21.12383 149.22365 -21.11530 Trans 90m to 30m MAR083 149.22499 -21.10168 149.22539 -21.09298 Trans 160m to 35m MAR084 149.22539 -21.09298 149.22855 -21.07914 160m MAR085 149.22855 -21.07914 149.22841 -21.07207 130m MAR086 149.22841 -21.07207 149.22772 -21.06960 0m MAR087 149.22772 -21.06960 149.22619 -21.06793 110m Possible Bedrock MAR088 149.22619 -21.06793 149.22344 -21.06485 0m MAR089 149.22344 -21.06485 149.21180 -21.07596 70m Possible Bedrock MAR090 149.21176 -21.07601 149.20410 -21.07106 400m MAR091 149.20410 -21.07106 149.19630 -21.06038 90m MAR092 149.19630 -21.06038 149.18850 -21.04380 200m	MAR080	149.20356	-21.15290	149.21449	-21.14269	80m
MAR083 149.22499 -21.10168 149.22539 -21.09298 Trans 160m to 35m MAR084 149.22539 -21.09298 149.22855 -21.07914 160m MAR085 149.22855 -21.07914 149.22841 -21.07207 130m MAR086 149.22841 -21.07207 149.22772 -21.06960 0m MAR087 149.22772 -21.06960 149.22619 -21.06793 110m Possible Bedrock MAR088 149.22619 -21.06793 149.22344 -21.06485 0m MAR089 149.22344 -21.06485 149.21180 -21.07596 70m Possible Bedrock MAR090 149.21176 -21.07601 149.20410 -21.07106 400m MAR091 149.20410 -21.07106 149.19630 -21.06038 90m MAR092 149.19630 -21.06038 149.18850 -21.04380 200m	MAR081	149.22020	-21.14710	149.22125	-21.12383	90m
MAR084 149.22539 -21.09298 149.22855 -21.07914 160m MAR085 149.22855 -21.07914 149.22841 -21.07207 130m MAR086 149.22841 -21.07207 149.22772 -21.06960 0m MAR087 149.22772 -21.06960 149.22619 -21.06793 110m Possible Bedrock MAR088 149.22619 -21.06793 149.22344 -21.06485 0m MAR089 149.22344 -21.06485 149.21180 -21.07596 70m Possible Bedrock MAR090 149.21176 -21.07601 149.20410 -21.07106 400m MAR091 149.20410 -21.07106 149.19630 -21.06038 90m MAR092 149.19630 -21.06038 149.18850 -21.04380 200m	MAR082	149.22125	-21.12383	149.22365	-21.11530	Trans 90m to 30m
MAR085 149.22855 -21.07914 149.22841 -21.07207 130m MAR086 149.22841 -21.07207 149.22772 -21.06960 0m MAR087 149.22772 -21.06960 149.22619 -21.06793 110m Possible Bedrock MAR088 149.22619 -21.06793 149.22344 -21.06485 0m MAR089 149.22344 -21.06485 149.21180 -21.07596 70m Possible Bedrock MAR090 149.21176 -21.07601 149.20410 -21.07106 400m MAR091 149.20410 -21.07106 149.19630 -21.06038 90m MAR092 149.19630 -21.06038 149.18850 -21.04380 200m	MAR083	149.22499	-21.10168	149.22539	-21.09298	Trans 160m to 35m
MAR086 149.22841 -21.07207 149.22772 -21.06960 0m MAR087 149.22772 -21.06960 149.22619 -21.06793 110m Possible Bedrock MAR088 149.22619 -21.06793 149.22344 -21.06485 0m MAR089 149.22344 -21.06485 149.21180 -21.07596 70m Possible Bedrock MAR090 149.21176 -21.07601 149.20410 -21.07106 400m MAR091 149.20410 -21.07106 149.19630 -21.06038 90m MAR092 149.19630 -21.06038 149.18850 -21.04380 200m	MAR084	149.22539	-21.09298	149.22855	-21.07914	160m
MAR087 149.22772 -21.06960 149.22619 -21.06793 110m Possible Bedrock MAR088 149.22619 -21.06793 149.22344 -21.06485 0m MAR089 149.22344 -21.06485 149.21180 -21.07596 70m Possible Bedrock MAR090 149.21176 -21.07601 149.20410 -21.07106 400m MAR091 149.20410 -21.07106 149.19630 -21.06038 90m MAR092 149.19630 -21.06038 149.18850 -21.04380 200m	MAR085	149.22855	-21.07914	149.22841	-21.07207	130m
MAR088 149.22619 -21.06793 149.22344 -21.06485 0m MAR089 149.22344 -21.06485 149.21180 -21.07596 70m Possible Bedrock MAR090 149.21176 -21.07601 149.20410 -21.07106 400m MAR091 149.20410 -21.07106 149.19630 -21.06038 90m MAR092 149.19630 -21.06038 149.18850 -21.04380 200m	MAR086	149.22841	-21.07207	149.22772	-21.06960	0m
MAR089 149.22344 -21.06485 149.21180 -21.07596 70m Possible Bedrock MAR090 149.21176 -21.07601 149.20410 -21.07106 400m MAR091 149.20410 -21.07106 149.19630 -21.06038 90m MAR092 149.19630 -21.06038 149.18850 -21.04380 200m	MAR087	149.22772	-21.06960	149.22619	-21.06793	110m Possible Bedrock
MAR089 149.22344 -21.06485 149.21180 -21.07596 70m Possible Bedrock MAR090 149.21176 -21.07601 149.20410 -21.07106 400m MAR091 149.20410 -21.07106 149.19630 -21.06038 90m MAR092 149.19630 -21.06038 149.18850 -21.04380 200m	MAR088	149.22619	-21.06793	149.22344	-21.06485	0m
MAR090 149.21176 -21.07601 149.20410 -21.07106 400m MAR091 149.20410 -21.07106 149.19630 -21.06038 90m MAR092 149.19630 -21.06038 149.18850 -21.04380 200m	MAR089	149.22344	-21.06485	149.21180		70m Possible Bedrock
MAR091 149.20410 -21.07106 149.19630 -21.06038 90m MAR092 149.19630 -21.06038 149.18850 -21.04380 200m	MAR090	149.21176			-21.07106	400m
MAR092 149.19630 -21.06038 149.18850 -21.04380 200m		+				
UII) 28.1042 143.105 143.145 UCOOL.EFL CEUNAIVI	MAR093	149.18850	-21.04380	149.18802	-21.04282	0m
MAR094 149.18802 -21.04282 149.18734 -21.03898 55m Possible Bedrock						55m Possible Bedrock
MAR095 149.18734 -21.03898 149.18690 -21.03822 0m		+				

MAR097	MAR096	149.18690	-21.03822	149.18466	-21.03381	55m Possible Bedrock
MAR098 149.18144 -21.03568 149.18123 -21.03588 Trans 60m to 20m MAR099 149.18123 -21.03581 149.18005 -21.03611 20m MAR101 149.18005 -21.03545 149.17662 -21.03375 Trans 170m to 20m MAR101 149.1905 -21.03545 149.17465 -21.0316 149.17465 -21.0316 149.17387 -21.03760 Trans 400m MAR104 149.17387 -21.03667 149.16953 -21.03667 400m MAR105 149.15951 -21.03667 149.15900 -21.00130 105m MAR106 149.159521 -21.00130 149.15960 -21.00033 0m MAR107 149.15800 -21.00130 149.15736 -21.00053 0m MAR109 149.15862 -21.00134 149.15867 -20.99973 149.03041 -20.95933 400m MAR110 149.15862 -21.00134 149.15867 -20.99933 400m MAR111 149.02893 -20.99973 149.03941 -2						
MAR109						
MAR100 149,18053 21,03631 149,18005 21,03545 Trans 170m to 20m MAR101 149,18005 21,03545 149,17665 21,03376 70m MAR103 149,17465 21,03316 149,17387 21,0360 Trans 400m to 0m MAR104 149,17387 21,03760 149,16953 21,03667 149,15921 21,0367 400m MAR105 149,15921 21,02447 149,15800 21,00130 105m MAR107 149,15820 -21,00130 149,15736 -21,00031 149,15736 -21,00234 149,15860 -21,00051 0m MAR109 149,15362 -21,00031 149,13867 -20,99973 149,000 149,1366 149,000 149,00						
MAR101 149.18005 -21.03545 149.17662 -21.03275 170m MAR102 149.17665 -21.03216 149.17685 -21.03316 149.17387 -21.03760 149.17387 -21.03760 149.15937 -21.03760 149.15953 -21.03667 400m MAR104 149.16953 -21.0367 149.15950 -21.0367 149.15900 -21.00130 105m MAR105 149.15800 -21.00130 149.15736 -21.00033 0m MAR107 149.15800 -21.00130 149.15736 -21.00234 75m Possible Bedrock MAR108 149.15736 -21.00233 149.15867 -20.09973 149.03041 -20.95993 149.03041 -20.95993 149.03041 -20.95933 149.03041 -20.95933 149.03041 -20.95833 400m MAR111 149.03041 -20.95833 149.03041 -20.95822 0m MAR113 149.02896 -20.95314 149.02817 -20.95179 75m Possible Bedrock MAR114 149.02817 -20.95179		+				
MAR102						
MAR103						
MAR104 149.17387 -21.03760 149.16953 -21.03667 400m MAR105 149.16953 -21.03667 149.15921 -21.02447 180m MAR107 149.15800 -21.00130 149.15736 -21.00033 0m MAR108 149.15736 -21.00234 149.13662 -21.00234 149.13667 -20.99973 140m MAR101 149.13367 -20.99973 149.03041 -20.95983 149.03041 -20.95983 400m MAR111 149.03041 -20.95982 149.02896 -20.95134 149.02896 -20.95179 75m Possible Bedrock MAR112 149.03143 -20.95822 149.02896 -20.95179 75m Possible Bedrock MAR114 149.02817 -20.95179 149.02896 -20.95179 75m Possible Bedrock MAR115 149.02622 -20.94673 149.02622 -20.94673 125m MAR114 149.02749 -20.94182 149.0749 -20.94182 140m MAR115 149.02617 -20.94182 149.0779						
MAR105 149.16953 -21.03667 149.15921 -21.02447 180m MAR106 149.15920 -21.00130 149.15800 -21.00130 149.15800 -21.00033 0m MAR108 149.15736 -21.00033 149.15362 -21.00234 75m Possible Bedrock MAR109 149.15362 -21.00234 149.13867 -20.99973 140m MAR110 149.13867 -20.999973 149.03041 -20.95583 300m MAR111 149.03041 -20.95822 149.02896 -20.95314 110m MAR112 149.03143 -20.95522 149.02896 -20.95314 110m MAR114 149.02817 -20.95179 149.02622 -20.94673 125m MAR115 149.02622 -20.94673 149.0273 75m Possible Bedrock MAR116 149.02439 -20.94485 149.0174 -20.93212 149.0174 -20.93212 149.0174 -20.93212 149.0174 -20.93212 149.0174 -20.93212 149.0174 -20.93212 149.0174						
MAR106 149.15921 -21.02447 149.15800 -21.00130 105m MAR107 149.15800 -21.0033 149.15736 -21.00023 75m -21.00234 75m Possible Bedrock MAR108 149.15362 -21.00234 149.15867 -20.99973 149.03041 -20.95983 40m MAR110 149.13867 -20.95982 149.03041 -20.95983 400m MAR111 149.03041 -20.95822 149.02896 -20.95134 110m MAR113 149.02896 -20.95812 149.02897 -20.95179 75m Possible Bedrock MAR114 149.02817 -20.95179 75m Possible Bedrock MAR116 149.02439 -20.94673 149.02439 -20.94435 75m Possible Bedrock MAR116 149.02439 -20.94182 149.01774 -20.93212 40m MAR117 149.01774 -20.93212 149.04714 -20.93212 40m on HAT MAR120 149.04171 -20.92821 149.04510 -20.91261 0m on HAT		+				
MAR107 149.15800 -21.00130 149.15736 -21.00053 Om MAR108 149.15736 -21.00053 149.15362 -21.00234 75m Possible Bedrock MAR109 149.15362 -21.00234 149.13867 -20.99973 140m MAR110 149.13867 -20.99973 149.03041 -20.95832 00m MAR111 149.03041 -20.95883 149.03143 -20.95822 0m MAR112 149.03143 -20.95814 149.02817 -20.95129 75m Possible Bedrock MAR114 149.02817 -20.95179 149.02622 -20.94673 125m MAR115 149.02622 -20.94673 149.0179 -20.94182 149.0074 -20.92470 75m Possible Bedrock MAR116 149.02439 -20.94435 149.01779 -20.94182 149.00740 -20.93212 140m MAR119 149.02714 -20.93212 149.01779 -20.93212 149.0171 -20.93222 149.04510 -20.9175 0m MAR120 149.04510						
MAR108 149.15362 -21.00053 149.15362 -21.00234 75m Possible Bedrock MAR109 149.13867 -20.9973 149.03041 -20.95983 400m MAR110 149.13867 -20.95983 149.03041 -20.95983 400m MAR111 149.03041 -20.95882 149.02896 -20.95141 110m MAR113 149.02896 -20.95179 149.02897 -20.95179 149.02897 -20.95179 150m MAR114 149.02817 -20.95179 149.02622 -20.94673 125m MAR115 149.02622 -20.94733 149.02439 -20.94435 75m Possible Bedrock MAR116 149.02439 -20.94432 149.01749 -20.9312 149.01744 -20.93212 140m MAR118 149.01774 -20.93212 149.02714 -20.922470 75m Possible Bedrock MAR120 149.04171 -20.93212 149.04171 -20.93222 40m n HAT MAR121 149.0510 -20.9310 149.04171 -20.93220 140						
MAR109 149.15362 -21.00234 149.13867 -20.99973 140m MAR110 149.13867 -20.99583 149.03041 -20.95983 400m MAR111 149.03041 -20.95822 149.03843 -20.95822 0m MAR113 149.02896 -20.95314 149.02817 -20.95179 75m Possible Bedrock MAR113 149.02896 -20.95179 149.02622 -20.94673 149.02437 -20.95179 75m Possible Bedrock MAR115 149.02622 -20.94473 149.02743 -20.94435 149.01779 -20.94182 140m MAR116 149.02739 -20.94435 149.01779 -20.94182 140m MAR117 149.01779 -20.94182 149.01744 -20.93212 400m MAR118 149.01774 -20.92470 149.04714 -20.92322 149.05417 -20.92822 40m on HAT MAR120 149.04171 -20.922619 149.04616 -20.91775 0m MAR121 149.04506 -20.91775 149.04566		+				
MAR110 149.13867 -20.99973 149.03041 -20.95882 0m MAR111 149.03041 -20.95822 149.03143 -20.95822 0m MAR112 149.03143 -20.95822 149.02896 -20.95314 110m MAR113 149.02896 -20.95314 149.02817 75m Possible Bedrock MAR114 149.02897 -20.94673 149.02439 -20.94485 149.02439 75m Possible Bedrock MAR115 149.02439 -20.94485 149.01779 -20.94182 140m MAR116 149.02479 -20.94182 149.01774 -20.9212 400m MAR118 149.01774 -20.94182 149.02714 -20.9212 149.02714 -20.9217 75m Possible Bedrock MAR120 149.04714 -20.9222 149.04717 -20.92822 40m on HAT MAR121 149.04516 -20.92619 149.04516 -20.91976 140.04716 -20.91976 140 MAR122 149.04566 -20.91775 149.04510 -20.9119 145m						
MAR111 149.03041 -20.95983 149.03143 -20.95822 Om MAR112 149.03143 -20.95822 149.02896 -20.95174 110m MAR113 149.02896 -20.95179 149.02817 -20.95179 75m Possible Bedrock MAR114 149.02817 -20.95179 149.02622 -20.94673 125m MAR115 149.02439 -20.94435 149.01779 -20.94182 140m MAR116 149.02749 -20.94435 149.01779 -20.94182 140m MAR117 149.01779 -20.94122 149.01744 -20.93212 40m MAR119 149.02714 -20.92270 149.04171 -20.92822 40m on HAT MAR120 149.04171 -20.92822 149.05430 -20.9175 0m MAR121 149.05430 -20.9175 149.04566 -20.91775 0m MAR123 149.04566 -20.91775 149.04510 -20.91019 145m MAR124 149.02414 -20.91144 -20.90134 14						
MAR112 149.03143 -20.95822 149.02896 -20.95314 110m MAR113 149.02896 -20.95314 149.02817 -20.95179 75m Possible Bedrock MAR114 149.02817 -20.95679 149.02622 -20.94673 125m MAR115 149.02622 -20.94435 149.01779 -20.94182 140m MAR116 149.01779 -20.94182 149.01744 -20.93212 40m MAR117 149.01774 -20.9212 149.02714 -20.922470 75m Possible Bedrock MAR119 149.02714 -20.92212 149.04171 -20.92822 149.0471 -20.92822 149.0471 -20.92822 149.04510 -0.90961 149.04516 -20.91976 149.04516 -20.91976 140m MAR121 149.05430 -20.92619 149.04516 -20.91775 0m MAR122 149.04516 -20.91976 149.04516 -20.91775 0m MAR123 149.04510 -20.91091 149.04510 -20.91091 149.04510 -20.91091 149.04510 -20.9104		+				
MAR113 149.02896 -20.95314 149.02817 -20.95179 75m Possible Bedrock MAR114 149.02621 -20.95179 149.02622 -20.94673 125m MAR115 149.02622 -20.94673 149.02439 -20.94435 75m Possible Bedrock MAR116 149.02749 -20.94182 149.01774 -20.9212 400m MAR117 149.01774 -20.93212 149.02714 -20.92270 75m Possible Bedrock MAR118 149.01744 -20.92217 400m HAT MAR120 149.04171 -20.92822 149.04171 -20.92822 40m on HAT MAR121 149.04510 -20.92619 149.04516 -20.9175 0m MAR122 149.04516 -20.91976 149.04566 -20.91775 0m MAR123 149.04510 -20.91091 149.04510 -20.91019 145m MAR124 149.04510 -20.91158 149.00960 -20.91260 120m MAR125 149.04510 -20.91260 149.00254		+				
MAR114 149.02617 -20.95179 149.02622 -20.94673 125m MAR115 149.02622 -20.94673 149.02439 -20.94435 75m Possible Bedrock MAR116 149.02439 -20.94435 149.01779 -20.94182 140m MAR117 149.01774 -20.93212 149.02714 -20.92270 75m Possible Bedrock MAR119 149.02714 -20.922470 149.04171 -20.92822 40m on HAT MAR120 149.04171 -20.92822 40m on HAT MAR121 149.04510 -20.91976 149.04516 -20.91775 0m MAR121 149.04516 -20.91775 149.04510 -20.911775 0m MAR123 149.04510 -20.91019 149.02414 -20.90134 0m MAR124 149.04510 -20.91019 149.02414 -20.90134 0m MAR125 149.04947 -20.91158 149.00254 -20.91158 75m Possible Bedrock MAR126 149.01947 -20.89384 148.99661 -20.898849		+				
MAR115 149.02622 -20.94673 149.02439 -20.94485 149.01779 -20.94182 140m MAR116 149.02439 -20.94485 149.01779 -20.94182 140m MAR117 149.01774 -20.93212 149.02714 -20.93212 400m MAR118 149.01744 -20.922470 149.04171 -20.92822 40m on HAT MAR119 149.02714 -20.92822 149.05430 -20.92619 0m MAR120 149.04510 -20.92619 149.04616 -20.91775 0m MAR121 149.04566 -20.91775 149.04510 -20.91019 145m MAR123 149.04510 -20.91019 149.02414 -20.90134 0m MAR124 149.04510 -20.91158 149.00241 -20.90134 0m MAR125 149.02414 -20.90134 149.00960 -20.91260 120m MAR126 149.00254 -20.91260 149.00254 -20.91049 148.9969 -20.8983 160m MAR129		+				
MAR116 149.02439 -20.94435 149.01779 -20.94182 149.01744 -20.93212 400m MAR118 149.01744 -20.93212 149.02714 -20.93212 149.02714 -20.92470 75m Possible Bedrock MAR119 149.02714 -20.92470 149.04171 -20.92822 40m on HAT MAR120 149.04171 -20.92822 149.05430 -20.92619 0m MAR121 149.04503 -20.92619 149.04616 -20.91775 0m MAR122 149.04616 -20.91775 149.04560 -20.91775 0m MAR123 149.04560 -20.91775 149.04510 -20.91019 149.02414 -20.90134 149.01947 -20.91158 75m Possible Bedrock MAR124 149.04510 -20.91158 149.001947 -20.91158 75m Possible Bedrock MAR126 149.01947 -20.91158 149.00960 -20.91260 149.00254 -20.91049 400m MAR127 149.00960 -20.91260 148.90692 -20.89883 160m <						
MAR117 149.01779 -20.94182 149.01744 -20.93212 400m MAR118 149.01744 -20.93212 149.02714 -20.92470 75m Possible Bedrock MAR119 149.02714 -20.92470 149.04171 -20.92822 40m on HAT MAR120 149.04171 -20.92822 149.05430 -20.92619 10m MAR121 149.04530 -20.92619 149.04566 -20.91775 140m MAR122 149.04566 -20.91775 149.04510 -20.91019 145m MAR123 149.04566 -20.91775 149.04510 -20.91019 149.02414 -20.90134 0m MAR124 149.04510 -20.91019 149.0147 -20.91158 75m Possible Bedrock MAR125 149.02414 -20.90104 149.00947 -20.91158 149.00960 -20.91260 120m MAR126 149.00254 -20.91049 148.99661 -20.89383 160m MAR127 149.00254 -20.91049 148.99661 -20.89983 160m						
MAR118 149.01744 -20.93212 149.02714 -20.92470 75m Possible Bedrock MAR119 149.02714 -20.92470 149.04171 -20.92822 40m on HAT MAR120 149.04171 -20.92822 149.05430 -20.92619 0m MAR121 149.04510 -20.91976 149.04566 -20.91775 140m MAR122 149.04516 -20.91975 149.04566 -20.91775 140m MAR123 149.04566 -20.91775 149.04510 -20.91019 149.02414 -20.90134 0m MAR124 149.04510 -20.91019 149.0147 -20.91158 75m Possible Bedrock MAR125 149.02414 -20.90134 149.01947 -20.91158 75m Possible Bedrock MAR127 149.00960 -20.91260 149.00254 -20.91049 148.99661 -20.8983 160m MAR130 148.99661 -20.89883 148.99699 -20.89849 0m MAR131 148.99699 -20.89849 148.99424 -20.89378 0m <td></td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		+				
MAR119 149.02714 -20.92470 149.04171 -20.92822 40m on HAT MAR120 149.04171 -20.92822 149.05430 -20.92619 0m MAR121 149.04530 -20.92619 149.04616 -20.91976 140m MAR122 149.04516 -20.91975 149.04510 -20.91019 145m MAR123 149.04510 -20.91019 149.02414 -20.90134 0m MAR124 149.04510 -20.90134 149.01947 -20.91158 75m Possible Bedrock MAR126 149.01947 -20.91158 149.00960 -20.91260 120m MAR127 149.00960 -20.91260 149.00254 -20.91049 400m MAR128 149.00264 -20.91260 148.99661 -20.8983 148.99661 -20.89898 160m MAR130 148.99661 -20.8983 148.99661 -20.89898 148.99796 -20.8927 75m Possible Bedrock MAR131 148.99691 -20.89579 148.99860 -20.89297 145m Possible Bedrock<						
MAR120 149.04171 -20.92822 149.05430 -20.92619 149.04616 -20.91976 140m MAR121 149.05430 -20.92619 149.04616 -20.91775 140m MAR122 149.04616 -20.91775 149.04560 -20.91775 0m MAR123 149.04566 -20.91775 149.04510 -20.90134 0m MAR124 149.04510 -20.91019 149.02414 -20.90134 0m MAR125 149.02414 -20.90138 149.00960 -20.91260 120m MAR126 149.01947 -20.91158 149.00954 -20.91049 400m MAR127 149.00960 -20.91260 120m 0m MAR128 149.00254 -20.91049 148.99661 -20.89983 160m MAR130 148.99661 -20.89983 148.99699 -20.89849 148.99796 -20.89579 75m Possible Bedrock MAR131 148.99624 -20.8927 148.98853 -20.89297 145m Possible Bedrock MAR133	MAR118	149.01744	-20.93212	149.02714	-20.92470	
MAR121 149.05430 -20.92619 149.04616 -20.91976 140m MAR122 149.04616 -20.91976 149.04566 -20.91775 0m MAR123 149.04566 -20.91775 149.04510 -20.91019 145m MAR124 149.04510 -20.91019 149.02414 -20.90134 0m MAR125 149.02414 -20.90134 149.00960 -20.91260 120m MAR127 149.00960 -20.91260 149.00254 -20.91049 400m MAR127 149.00960 -20.91260 149.00254 -20.91049 400m MAR128 149.00254 -20.91049 148.99661 -20.89883 160m MAR130 148.99661 -20.89983 148.99699 -20.89849 0m MAR131 148.99424 -20.89378 148.99424 -20.89378 0m MAR133 148.99853 -20.89297 148.98853 -20.89297 145m Possible Bedrock MAR134 148.998260 -20.89464 148.97821 -20.9	MAR119	149.02714	-20.92470	149.04171	-20.92822	40m on HAT
MAR122 149.04616 -20.91976 149.04566 -20.91775 0m MAR123 149.04566 -20.91775 149.04510 -20.91019 145m MAR124 149.04510 -20.91019 149.02414 -20.90134 0m MAR125 149.02414 -20.90134 149.01947 -20.91158 75m Possible Bedrock MAR126 149.01947 -20.91158 149.00960 -20.91260 120m MAR127 149.00960 -20.91260 149.00254 -20.91049 400m MAR128 149.00254 -20.91049 148.99691 -20.89983 160m MAR129 148.99661 -20.89983 148.99699 -20.89849 0m MAR130 148.99669 -20.89579 75m Possible Bedrock MAR131 148.99796 -20.89378 148.99424 -20.89378 0m MAR133 148.98853 -20.89297 148.99826 -20.89464 0m MAR134 148.99826 -20.89464 148.99826 -20.89464 0m	MAR120	149.04171		149.05430	-20.92619	0m
MAR123 149.04566 -20.91775 149.04510 -20.91019 145m MAR124 149.04510 -20.91019 149.02414 -20.90134 0m MAR125 149.02414 -20.90134 149.01947 -20.91158 75m Possible Bedrock MAR126 149.01947 -20.91158 149.00960 -20.91260 120m MAR127 149.00960 -20.91260 149.00254 -20.91049 400m MAR128 149.00254 -20.91049 148.99661 -20.89983 160m MAR129 148.99661 -20.89983 148.99699 -20.89849 0m MAR130 148.99699 -20.89849 148.99699 -20.89579 75m Possible Bedrock MAR131 148.99699 -20.89579 148.99424 -20.89378 0m MAR132 148.99424 -20.89579 148.99424 -20.89297 145m Possible Bedrock MAR133 148.98853 -20.89297 148.98260 -20.89464 0m MAR134 148.97821 -20.90226 1	MAR121	149.05430	-20.92619	149.04616	-20.91976	140m
MAR124 149.04510 -20.91019 149.02414 -20.90134 0m MAR125 149.02414 -20.90134 149.01947 -20.91158 75m Possible Bedrock MAR126 149.01947 -20.91158 149.00960 -20.91260 120m MAR127 149.00960 -20.91260 149.00254 -20.91049 400m MAR128 149.00254 -20.91049 148.99661 -20.89983 160m MAR129 148.99661 -20.89983 148.99699 -20.89849 0m MAR130 148.99699 -20.89849 148.99796 -20.89579 75m Possible Bedrock MAR131 148.99699 -20.89378 148.98853 -20.89297 145m Possible Bedrock MAR132 148.99424 -20.89378 148.98853 -20.89297 145m Possible Bedrock MAR133 148.98260 -20.89297 148.98260 -20.89464 0m MAR134 148.97821 -20.90226 148.96852 -20.90007 135m MAR135 148.96852 -20.90007	MAR122	149.04616	-20.91976	149.04566	-20.91775	0m
MAR125 149.02414 -20.90134 149.01947 -20.91158 75m Possible Bedrock MAR126 149.01947 -20.91158 149.00960 -20.91260 120m MAR127 149.00960 -20.91260 149.00254 -20.91049 400m MAR128 149.00254 -20.91049 148.99661 -20.89983 160m MAR129 148.99661 -20.89983 148.99699 -20.89849 0m MAR130 148.99699 -20.89579 75m Possible Bedrock MAR131 148.99796 -20.89579 148.99424 -20.89378 0m MAR132 148.99853 -20.89297 148.98260 -20.89464 0m MAR133 148.98853 -20.89297 148.98260 -20.89464 0m MAR134 148.98850 -20.89464 148.97821 -20.90226 400m MAR135 148.96852 -20.90226 148.96852 -20.90007 135m MAR136 148.95556 -20.87938 148.95388 -20.87802 0m	MAR123	149.04566	-20.91775	149.04510	-20.91019	145m
MAR126 149.01947 -20.91158 149.00960 -20.91260 120m MAR127 149.00960 -20.91260 149.00254 -20.91049 400m MAR128 149.00254 -20.91049 148.99661 -20.89983 160m MAR129 148.99661 -20.89983 148.99699 -20.89849 0m MAR130 148.99699 -20.89849 148.99796 -20.89579 75m Possible Bedrock MAR131 148.99796 -20.89579 148.99424 -20.89378 0m MAR132 148.99424 -20.89378 148.98260 -20.89297 145m Possible Bedrock MAR133 148.98260 -20.89464 148.98260 -20.89464 0m MAR134 148.98260 -20.89464 148.97821 -20.90226 400m MAR135 148.97821 -20.90007 148.95556 -20.87938 160m MAR137 148.95588 -20.87938 148.9431 -20.82820 0m MAR138 148.94431 -20.89402 148.84488	MAR124	149.04510	-20.91019	149.02414	-20.90134	0m
MAR127 149.00960 -20.91260 149.00254 -20.91049 400m MAR128 149.00254 -20.91049 148.99661 -20.89983 160m MAR129 148.99661 -20.89983 148.99699 -20.89849 0m MAR130 148.99699 -20.89849 148.99796 -20.89579 75m Possible Bedrock MAR131 148.99796 -20.89378 148.99424 -20.89378 0m MAR132 148.99424 -20.89378 148.98250 -20.89297 145m Possible Bedrock MAR133 148.98853 -20.89297 148.98260 -20.89464 0m MAR134 148.98260 -20.89464 148.97821 -20.90226 400m MAR135 148.97821 -20.90226 148.96852 -20.90007 135m MAR136 148.96852 -20.90007 148.95388 -20.87938 160m MAR137 148.95388 -20.87938 148.9431 -20.88240 75m Possible Bedrock MAR140 148.84488 -20.84194	MAR125	149.02414	-20.90134	149.01947	-20.91158	75m Possible Bedrock
MAR128 149.00254 -20.91049 148.99661 -20.89983 160m MAR129 148.99661 -20.89983 148.99699 -20.89849 0m MAR130 148.99699 -20.89849 148.99796 -20.89579 75m Possible Bedrock MAR131 148.99796 -20.89579 148.99424 -20.89378 0m MAR132 148.99424 -20.89378 148.98853 -20.89297 145m Possible Bedrock MAR133 148.98853 -20.89297 148.98260 -20.89464 0m MAR134 148.98260 -20.89464 148.97821 -20.90226 400m MAR135 148.97821 -20.90226 148.96852 -20.90007 135m MAR136 148.96852 -20.90007 148.95556 -20.87938 160m MAR137 148.95588 -20.87938 148.94331 -20.88240 75m Possible Bedrock MAR138 148.94431 -20.88240 148.84488 -20.84194 400m MAR140 148.83973 -20.83108 <td< td=""><td>MAR126</td><td>149.01947</td><td>-20.91158</td><td>149.00960</td><td>-20.91260</td><td>120m</td></td<>	MAR126	149.01947	-20.91158	149.00960	-20.91260	120m
MAR129 148.99661 -20.89983 148.99699 -20.89849 0m MAR130 148.99699 -20.89849 148.99796 -20.89579 75m Possible Bedrock MAR131 148.99796 -20.89579 148.99424 -20.89378 0m MAR132 148.99424 -20.89378 148.98853 -20.89297 145m Possible Bedrock MAR133 148.98853 -20.89297 148.98260 -20.89464 0m MAR134 148.98260 -20.89464 148.97821 -20.90226 400m MAR135 148.97821 -20.90226 148.96852 -20.90007 135m MAR136 148.96852 -20.90007 148.95556 -20.87938 160m MAR137 148.95556 -20.87938 148.95388 -20.87802 0m MAR138 148.9431 -20.88240 148.94431 -20.88240 75m Possible Bedrock MAR140 148.84488 -20.844194 148.83973 -20.83108 130m MAR141 148.82983 -20.82251 1	MAR127	149.00960	-20.91260	149.00254	-20.91049	400m
MAR130 148.99699 -20.89849 148.99796 -20.89579 75m Possible Bedrock MAR131 148.99796 -20.89579 148.99424 -20.89378 0m MAR132 148.99424 -20.89378 148.98853 -20.89297 145m Possible Bedrock MAR133 148.98853 -20.89297 148.98260 -20.89464 0m MAR134 148.98260 -20.89464 148.97821 -20.90226 400m MAR135 148.97821 -20.90226 148.96852 -20.90007 135m MAR136 148.96852 -20.90007 148.95556 -20.87938 160m MAR137 148.95556 -20.87938 148.95388 -20.87802 0m MAR138 148.95388 -20.87802 148.94431 -20.88240 75m Possible Bedrock MAR139 148.94431 -20.88240 148.83493 -20.83108 130m MAR140 148.83448 -20.84194 148.83973 -20.83108 130m MAR142 148.83973 -20.83108 <td< td=""><td>MAR128</td><td>149.00254</td><td>-20.91049</td><td>148.99661</td><td>-20.89983</td><td>160m</td></td<>	MAR128	149.00254	-20.91049	148.99661	-20.89983	160m
MAR131 148.99796 -20.89579 148.99424 -20.89378 0m MAR132 148.99424 -20.89378 148.98853 -20.89297 145m Possible Bedrock MAR133 148.98853 -20.89297 148.98260 -20.89464 0m MAR134 148.98260 -20.89464 148.97821 -20.90226 400m MAR135 148.97821 -20.90226 148.96852 -20.90007 135m MAR136 148.96852 -20.90007 148.95556 -20.87938 160m MAR137 148.95556 -20.87938 148.95388 -20.87802 0m MAR138 148.95388 -20.87802 148.94431 -20.88240 75m Possible Bedrock MAR139 148.94431 -20.88240 148.84488 -20.84194 400m MAR140 148.84488 -20.84194 148.83973 -20.83108 130m MAR141 148.83973 -20.83108 148.83475 -20.79085 400m MAR143 148.83475 -20.79085 148.84061	MAR129	148.99661	-20.89983	148.99699	-20.89849	0m
MAR132 148.99424 -20.89378 148.98853 -20.89297 145m Possible Bedrock MAR133 148.98853 -20.89297 148.98260 -20.89464 0m MAR134 148.98260 -20.89464 148.97821 -20.90226 400m MAR135 148.97821 -20.90226 148.96852 -20.90007 135m MAR136 148.96852 -20.90007 148.95556 -20.87938 160m MAR137 148.95556 -20.87938 148.95388 -20.87802 0m MAR138 148.95388 -20.87802 148.94431 -20.88240 75m Possible Bedrock MAR139 148.94431 -20.88240 148.84488 -20.84194 400m MAR140 148.84488 -20.84194 148.83973 -20.83108 130m MAR141 148.83973 -20.82251 148.83475 -20.79085 400m MAR143 148.83475 -20.79085 148.84061 -20.79116 75m Possible Bedrock MAR144 148.83124 -20.77920 <	MAR130	148.99699	-20.89849	148.99796	-20.89579	75m Possible Bedrock
MAR133 148.98853 -20.89297 148.98260 -20.89464 0m MAR134 148.98260 -20.89464 148.97821 -20.90226 400m MAR135 148.97821 -20.90226 148.96852 -20.90007 135m MAR136 148.96852 -20.90007 148.95556 -20.87938 160m MAR137 148.95556 -20.87938 148.95388 -20.87802 0m MAR138 148.95388 -20.87802 148.94431 -20.88240 75m Possible Bedrock MAR139 148.94431 -20.88240 148.84488 -20.84194 400m MAR140 148.84488 -20.84194 148.83973 -20.83108 130m MAR141 148.83973 -20.83108 148.82983 -20.82251 75m Possible Bedrock MAR142 148.82983 -20.82251 148.84061 -20.79116 75m Possible Bedrock MAR143 148.83475 -20.79085 148.84061 -20.77920 160m MAR145 148.83124 -20.77920 <t< td=""><td>MAR131</td><td>148.99796</td><td>-20.89579</td><td>148.99424</td><td>-20.89378</td><td>0m</td></t<>	MAR131	148.99796	-20.89579	148.99424	-20.89378	0m
MAR134 148.98260 -20.89464 148.97821 -20.90226 400m MAR135 148.97821 -20.90226 148.96852 -20.90007 135m MAR136 148.96852 -20.90007 148.95556 -20.87938 160m MAR137 148.95556 -20.87938 148.95388 -20.87802 0m MAR138 148.95388 -20.87802 148.94431 -20.88240 75m Possible Bedrock MAR139 148.94431 -20.88240 148.84488 -20.84194 400m MAR140 148.84488 -20.84194 148.83973 -20.83108 130m MAR141 148.83973 -20.83108 148.82983 -20.82251 75m Possible Bedrock MAR142 148.82983 -20.82251 148.83475 -20.79085 400m MAR143 148.83475 -20.79085 148.84061 -20.79116 75m Possible Bedrock MAR144 148.83124 -20.77920 148.80694 -20.77690 75m Possible Bedrock MAR146 148.80694 -20.776	MAR132	148.99424	-20.89378	148.98853	-20.89297	145m Possible Bedrock
MAR135 148.97821 -20.90226 148.96852 -20.90007 135m MAR136 148.96852 -20.90007 148.95556 -20.87938 160m MAR137 148.95556 -20.87938 148.95388 -20.87802 0m MAR138 148.95388 -20.87802 148.94431 -20.88240 75m Possible Bedrock MAR139 148.94431 -20.88240 148.84488 -20.84194 400m MAR140 148.84488 -20.84194 148.83973 -20.83108 130m MAR141 148.83973 -20.83108 148.82983 -20.82251 75m Possible Bedrock MAR142 148.82983 -20.82251 148.83475 -20.79085 400m MAR143 148.83475 -20.79085 148.84061 -20.79116 75m Possible Bedrock MAR144 148.83124 -20.77920 148.80694 -20.77690 75m Possible Bedrock MAR146 148.80694 -20.77690 148.79529 -20.76863 140m	MAR133	148.98853	-20.89297	148.98260	-20.89464	0m
MAR136 148.96852 -20.90007 148.95556 -20.87938 160m MAR137 148.95556 -20.87938 148.95388 -20.87802 0m MAR138 148.95388 -20.87802 148.94431 -20.88240 75m Possible Bedrock MAR139 148.94431 -20.88240 148.84488 -20.84194 400m MAR140 148.84488 -20.84194 148.83973 -20.83108 130m MAR141 148.83973 -20.83108 148.82983 -20.82251 75m Possible Bedrock MAR142 148.82983 -20.82251 148.83475 -20.79085 400m MAR143 148.83475 -20.79085 148.84061 -20.79116 75m Possible Bedrock MAR144 148.84061 -20.79116 148.83124 -20.77920 160m MAR145 148.83124 -20.77690 148.80694 -20.77690 75m Possible Bedrock MAR146 148.80694 -20.77690 148.79529 -20.76863 140m	MAR134	148.98260	-20.89464	148.97821	-20.90226	400m
MAR137 148.95556 -20.87938 148.95388 -20.87802 0m MAR138 148.95388 -20.87802 148.94431 -20.88240 75m Possible Bedrock MAR139 148.94431 -20.88240 148.84488 -20.84194 400m MAR140 148.84488 -20.84194 148.83973 -20.83108 130m MAR141 148.83973 -20.83108 148.82983 -20.82251 75m Possible Bedrock MAR142 148.82983 -20.82251 148.83475 -20.79085 400m MAR143 148.83475 -20.79085 148.84061 -20.79116 75m Possible Bedrock MAR144 148.84061 -20.79116 148.83124 -20.77920 160m MAR145 148.83124 -20.77920 148.80694 -20.77690 75m Possible Bedrock MAR146 148.80694 -20.77690 148.79529 -20.76863 140m	MAR135	148.97821	-20.90226	148.96852	-20.90007	135m
MAR138 148.95388 -20.87802 148.94431 -20.88240 75m Possible Bedrock MAR139 148.94431 -20.88240 148.84488 -20.84194 400m MAR140 148.84488 -20.84194 148.83973 -20.83108 130m MAR141 148.83973 -20.83108 148.82983 -20.82251 75m Possible Bedrock MAR142 148.82983 -20.82251 148.83475 -20.79085 400m MAR143 148.83475 -20.79085 148.84061 -20.79116 75m Possible Bedrock MAR144 148.84061 -20.79116 148.83124 -20.77920 160m MAR145 148.83124 -20.77920 148.80694 -20.77690 75m Possible Bedrock MAR146 148.80694 -20.77690 148.79529 -20.76863 140m	MAR136	148.96852	-20.90007	148.95556	-20.87938	160m
MAR139 148.94431 -20.88240 148.84488 -20.84194 400m MAR140 148.84488 -20.84194 148.83973 -20.83108 130m MAR141 148.83973 -20.83108 148.82983 -20.82251 75m Possible Bedrock MAR142 148.82983 -20.82251 148.83475 -20.79085 400m MAR143 148.83475 -20.79085 148.84061 -20.79116 75m Possible Bedrock MAR144 148.84061 -20.79116 148.83124 -20.77920 160m MAR145 148.83124 -20.77920 148.80694 -20.77690 75m Possible Bedrock MAR146 148.80694 -20.77690 148.79529 -20.76863 140m	MAR137	148.95556	-20.87938	148.95388	-20.87802	0m
MAR139 148.94431 -20.88240 148.84488 -20.84194 400m MAR140 148.84488 -20.84194 148.83973 -20.83108 130m MAR141 148.83973 -20.83108 148.82983 -20.82251 75m Possible Bedrock MAR142 148.82983 -20.82251 148.83475 -20.79085 400m MAR143 148.83475 -20.79085 148.84061 -20.79116 75m Possible Bedrock MAR144 148.84061 -20.79116 148.83124 -20.77920 160m MAR145 148.83124 -20.77920 148.80694 -20.77690 75m Possible Bedrock MAR146 148.80694 -20.77690 148.79529 -20.76863 140m	MAR138	148.95388	-20.87802	148.94431	-20.88240	75m Possible Bedrock
MAR141 148.83973 -20.83108 148.82983 -20.82251 75m Possible Bedrock MAR142 148.82983 -20.82251 148.83475 -20.79085 400m MAR143 148.83475 -20.79085 148.84061 -20.79116 75m Possible Bedrock MAR144 148.84061 -20.79116 148.83124 -20.77920 160m MAR145 148.83124 -20.77920 148.80694 -20.77690 75m Possible Bedrock MAR146 148.80694 -20.77690 148.79529 -20.76863 140m	MAR139	148.94431	-20.88240	148.84488	-20.84194	400m
MAR141 148.83973 -20.83108 148.82983 -20.82251 75m Possible Bedrock MAR142 148.82983 -20.82251 148.83475 -20.79085 400m MAR143 148.83475 -20.79085 148.84061 -20.79116 75m Possible Bedrock MAR144 148.84061 -20.79116 148.83124 -20.77920 160m MAR145 148.83124 -20.77920 148.80694 -20.77690 75m Possible Bedrock MAR146 148.80694 -20.77690 148.79529 -20.76863 140m	MAR140	148.84488	-20.84194	148.83973	-20.83108	130m
MAR142 148.82983 -20.82251 148.83475 -20.79085 400m MAR143 148.83475 -20.79085 148.84061 -20.79116 75m Possible Bedrock MAR144 148.84061 -20.79116 148.83124 -20.77920 160m MAR145 148.83124 -20.77920 148.80694 -20.77690 75m Possible Bedrock MAR146 148.80694 -20.77690 148.79529 -20.76863 140m	MAR141	148.83973	-20.83108	148.82983		75m Possible Bedrock
MAR143 148.83475 -20.79085 148.84061 -20.79116 75m Possible Bedrock MAR144 148.84061 -20.79116 148.83124 -20.77920 160m MAR145 148.83124 -20.77920 148.80694 -20.77690 75m Possible Bedrock MAR146 148.80694 -20.77690 148.79529 -20.76863 140m						400m
MAR144 148.84061 -20.79116 148.83124 -20.77920 160m MAR145 148.83124 -20.77920 148.80694 -20.77690 75m Possible Bedrock MAR146 148.80694 -20.77690 148.79529 -20.76863 140m						
MAR145 148.83124 -20.77920 148.80694 -20.77690 75m Possible Bedrock MAR146 148.80694 -20.77690 148.79529 -20.76863 140m						
MAR146 148.80694 -20.77690 148.79529 -20.76863 140m						
1717 117 1 170.7 3023 20.7 0003 170.7 3220 20.7 0012 UIII	MAR147	148.79529	-20.76863	148.79226	-20.76812	0m

MAR148 148.79226 -20.76812 148.78990 -20.76404 125m MAR149 148.78990 -20.76404 148.78790 -20.76345 Ommondation MAR150 148.78790 -20.76344 148.78120 -20.76355 75m Possible Bedrock MAR151 148.78120 -20.73665 148.77778 -20.73265 130m MAR152 148.77778 -20.73665 148.77783 -20.73249 75m Possible Bedrock MAR153 148.77834 -20.73276 148.75892 -20.72471 135m MAR154 148.75892 -20.72471 148.73403 -20.71687 75m Possible Bedrock MAR155 148.73890 -20.71687 148.73980 -20.71497 400m MAR157 148.73980 -20.71497 148.73281 -20.68905 148.73281 -20.68905 155m MAR159 148.73281 -20.68995 148.73224 -20.68905 155m MAR160 148.72254 -20.68085 148.71127 -20.67511 75m Possible Bedrock						
MAR150 148.78790 -20.76344 148.78120 -20.76335 75m Possible Bedrock MAR151 148.78120 -20.76335 148.77778 -20.73665 130m MAR152 148.77778 -20.73249 148.77283 -20.73247 400m MAR153 148.75882 -20.73276 148.75882 -20.72471 148.73403 -20.71687 75m Possible Bedrock MAR154 148.75892 -20.72471 148.73403 -20.71687 75m Possible Bedrock MAR155 148.73403 -20.71687 148.73930 -20.71497 400m MAR157 148.72980 -20.71697 148.73033 -20.69953 130m MAR158 148.73281 -20.68906 148.72495 -20.69953 148.73281 -20.68906 155m MAR160 148.72495 -20.68906 148.72295 -20.68905 148.71127 -20.66515 400m MAR161 148.71127 -20.66515 148.71027 -20.66515 400m MAR163 148.71455 -20.66131 148.7	MAR148	148.79226	-20.76812	148.78990	-20.76404	125m
MAR151 148.78120 -20.76335 148.77778 -20.73665 130m MAR152 148.77778 -20.73665 148.77283 -20.73249 75m Possible Bedrock MAR153 148.77283 -20.73276 148.76484 -20.73276 400m MAR154 148.76484 -20.73276 148.75892 -20.72471 135m MAR155 148.73403 -20.71687 148.72980 -20.71497 400m MAR156 148.73403 -20.71687 148.73930 -20.71497 400m MAR157 148.72980 -20.71497 148.73053 -20.69953 130m MAR158 148.73033 -20.69953 148.73281 -20.68966 155m MAR159 148.73281 -20.68996 148.72245 -20.68095 130m MAR160 148.72254 -20.68085 148.71127 -20.67511 148.71027 -20.66515 400m MAR161 148.71257 -20.66515 148.71455 -20.66131 0m MAR163 148.72254 -	MAR149	148.78990	-20.76404	148.78790	-20.76344	0m
MAR152 148.77778 -20.73665 148.77283 -20.73249 75m Possible Bedrock MAR153 148.77283 -20.73249 148.76484 -20.73276 400m MAR154 148.76484 -20.73276 148.75892 -20.20.72471 135m MAR155 148.75892 -20.71471 148.73403 -20.71487 75m Possible Bedrock MAR156 148.73403 -20.71687 148.73403 -20.71497 400m MAR157 148.72980 -20.71497 148.73053 -20.69953 130m MAR158 148.73053 -20.69953 148.73281 -20.68906 155m MAR169 148.73281 -20.68906 148.72254 -20.68905 155m MAR161 148.72295 -20.68085 148.71227 -20.6893 75m Possible Bedrock MAR162 148.71127 -20.66515 148.71227 -20.66515 400m MAR163 148.71027 -20.666131 148.72546 -20.64645 140m MAR164 148.79108 -20.63283	MAR150	148.78790	-20.76344	148.78120	-20.76335	75m Possible Bedrock
MAR153 148.77283 -20.73249 148.76484 -20.73276 400m MAR154 148.76484 -20.73276 148.75892 -20.72471 135m MAR155 148.75892 -20.72471 148.73403 -20.71497 75m Possible Bedrock MAR156 148.73403 -20.71497 148.73980 -20.71497 400m MAR157 148.732980 -20.71497 148.73281 -20.689953 130m MAR158 148.73053 -20.69953 148.73281 -20.68906 155m MAR160 148.73281 -20.68906 148.72495 -20.68693 75m Possible Bedrock MAR161 148.72495 -20.68693 148.71127 -20.67511 75m Possible Bedrock MAR162 148.71127 -20.68085 148.71127 -20.66515 400m MAR163 148.71027 -20.66515 148.71455 -20.66131 0m MAR164 148.71108 -20.63283 148.79108 -20.63283 75m Possible Bedrock MAR165 148.69888 -20.6	MAR151	148.78120	-20.76335	148.77778	-20.73665	130m
MAR154 148.76484 -20.73276 148.75892 -20.72471 135m MAR155 148.75892 -20.71471 148.73403 -20.71687 75m Possible Bedrock MAR156 148.73403 -20.71487 148.72980 -20.71497 148.73053 -20.69953 130m MAR157 148.73283 -20.69953 148.73053 -20.68906 155m MAR159 148.73281 -20.68906 148.72495 -20.68693 75m Possible Bedrock MAR160 148.72495 -20.68085 148.71127 -20.67511 75m Possible Bedrock MAR161 148.72254 -20.68085 148.71127 -20.66515 400m MAR162 148.71127 -20.66515 148.71455 -20.66613 0m MAR163 148.71455 -20.66515 148.72146 -20.64645 140m MAR165 148.72108 -20.63283 148.72108 -20.63283 75m Possible Bedrock MAR166 148.72108 -20.58780 148.66317 -20.58780 148.66317 -20.58780	MAR152	148.77778	-20.73665	148.77283	-20.73249	75m Possible Bedrock
MAR155 148.75892 -20.72471 148.73403 -20.71687 75m Possible Bedrock MAR156 148.73403 -20.71687 148.72980 -20.71497 400m MAR157 148.72980 -20.71497 148.73053 -20.69953 130m MAR158 148.73281 -20.68906 148.72281 -20.68906 148.72281 -20.68906 148.72254 -20.68085 130m MAR160 148.72295 -20.68693 148.7127 -20.67511 75m Possible Bedrock MAR161 148.72127 -20.66515 148.71127 -20.66515 400m MAR162 148.71127 -20.66515 148.71455 -20.66131 0m MAR163 148.7127 -20.66515 148.71455 -20.66131 0m MAR164 148.72456 -20.66455 148.72108 -20.63283 75m Possible Bedrock MAR166 148.72108 -20.63283 148.69888 -20.63880 148.60361 -20.58780 130m MAR167 148.69388 -20.63880 148.66361 </td <td>MAR153</td> <td>148.77283</td> <td>-20.73249</td> <td>148.76484</td> <td>-20.73276</td> <td>400m</td>	MAR153	148.77283	-20.73249	148.76484	-20.73276	400m
MAR156 148.73403 -20.71687 148.72980 -20.71497 400m MAR157 148.72980 -20.71497 148.73053 -20.69953 130m MAR158 148.73053 -20.69953 148.73281 -20.68906 155m MAR159 148.73281 -20.68906 148.72495 -20.68693 75m Possible Bedrock MAR160 148.72254 -20.68085 148.71127 -20.67511 75m Possible Bedrock MAR161 148.72254 -20.68085 148.71127 -20.66515 400m MAR162 148.711027 -20.66515 148.71127 -20.66513 0m MAR163 148.71027 -20.66513 148.71255 -20.66131 0m MAR164 148.71455 -20.66131 148.72546 -20.64645 1440m MAR165 148.72108 -20.63283 148.69388 -20.63380 40m MAR167 148.69888 -20.63283 148.66317 -20.58780 130m MAR168 148.66361 -20.58740 148.66361 <td>MAR154</td> <td>148.76484</td> <td>-20.73276</td> <td>148.75892</td> <td>-20.72471</td> <td>135m</td>	MAR154	148.76484	-20.73276	148.75892	-20.72471	135m
MAR157 148.72980 -20.71497 148.73053 -20.69953 130m MAR158 148.73053 -20.69953 148.73281 -20.68906 155m MAR159 148.73281 -20.68906 148.72495 -20.68693 75m Possible Bedrock MAR160 148.72254 -20.68085 148.71127 -20.67511 75m Possible Bedrock MAR161 148.72254 -20.68085 148.71127 -20.66515 400m MAR162 148.71127 -20.66515 148.71257 -20.666131 0m MAR163 148.71207 -20.666131 148.71455 -20.66131 0m MAR164 148.72166 -20.64645 148.72108 -20.63283 75m Possible Bedrock MAR165 148.72206 -20.64645 148.72108 -20.63283 75m Possible Bedrock MAR166 148.72108 -20.63283 148.66317 -20.58780 130m MAR167 148.66361 -20.58780 148.66361 -20.58746 140m MAR170 148.66695 -20.575	MAR155	148.75892	-20.72471	148.73403	-20.71687	75m Possible Bedrock
MAR158 148.73053 -20.69953 148.73281 -20.68906 155m MAR159 148.73281 -20.68906 148.72495 -20.68693 75m Possible Bedrock MAR160 148.72495 -20.68693 148.72254 -20.68085 130m MAR161 148.72254 -20.68085 148.71127 -20.67511 75m Possible Bedrock MAR162 148.71127 -20.66515 148.71027 -20.66515 400m MAR163 148.71027 -20.66515 140m 0m MAR164 148.71455 -20.66131 148.72546 -20.64645 140m MAR165 148.72108 -20.63283 148.69888 -20.63283 75m Possible Bedrock MAR166 148.72108 -20.63283 148.66317 -20.58780 130m MAR168 148.66317 -20.58780 148.66361 -20.58740 140m MAR170 148.66695 -20.57546 148.67232 -20.57546 140m MAR171 149.49615 -21.60443 149.48779 -	MAR156	148.73403	-20.71687	148.72980	-20.71497	400m
MAR159 148.73281 -20.68906 148.72495 -20.68693 75m Possible Bedrock MAR160 148.72495 -20.68693 148.72254 -20.68085 130m MAR161 148.72254 -20.68085 148.71127 -20.67511 75m Possible Bedrock MAR162 148.71127 -20.67511 148.71027 -20.66515 400m MAR163 148.71027 -20.66515 148.71455 -20.66131 0m MAR164 148.71455 -20.66131 148.72546 -20.64645 140m MAR165 148.72108 -20.63283 148.69888 -20.63283 75m Possible Bedrock MAR166 148.72108 -20.63283 148.69888 -20.63880 40m MAR167 148.69888 -20.63880 148.66317 -20.58780 130m MAR169 148.66361 -20.58780 148.66695 -20.57546 140m MAR170 148.66695 -20.57546 148.67232 -20.57102 400m MAR171 149.49615 -21.60443 <	MAR157	148.72980	-20.71497	148.73053	-20.69953	130m
MAR160 148.72495 -20.68693 148.72254 -20.68085 130m MAR161 148.72254 -20.68085 148.71127 -20.67511 75m Possible Bedrock MAR162 148.71127 -20.67511 148.71027 -20.66515 400m MAR163 148.71027 -20.66515 148.71455 -20.66131 0m MAR164 148.71455 -20.66131 148.72546 -20.64645 140m MAR165 148.72546 -20.64645 148.72108 -20.63283 75m Possible Bedrock MAR166 148.72108 -20.63283 148.69888 -20.63880 40m MAR167 148.69888 -20.63880 148.66317 -20.58780 130m MAR168 148.66317 -20.58780 148.66361 -20.58374 400m MAR170 148.66695 -20.57546 148.67232 -20.57546 140m MAR171 149.49615 -21.60443 149.48779 -21.60111 0m MAR172 149.48779 -21.60111 149.49615	MAR158	148.73053	-20.69953	148.73281	-20.68906	155m
MAR161 148.72254 -20.68085 148.71127 -20.67511 75m Possible Bedrock MAR162 148.71127 -20.67511 148.71027 -20.66515 400m MAR163 148.71027 -20.66515 148.71455 -20.66131 0m MAR164 148.71455 -20.66131 148.72546 -20.64645 140m MAR165 148.72546 -20.64645 148.72108 -20.63283 75m Possible Bedrock MAR166 148.72108 -20.63283 148.69888 -20.63880 40m MAR167 148.69888 -20.63880 148.66317 -20.58780 130m MAR168 148.66317 -20.58780 148.66361 -20.58374 400m MAR170 148.66695 -20.57546 148.67232 -20.57102 400m MAR171 149.49615 -21.60443 149.48779 -21.60111 0m MAR172 149.48779 -21.60111 149.32354 -21.32157 75m Possible Bedrock MAR173 149.32354 -21.32157 <td< td=""><td>MAR159</td><td>148.73281</td><td>-20.68906</td><td>148.72495</td><td>-20.68693</td><td>75m Possible Bedrock</td></td<>	MAR159	148.73281	-20.68906	148.72495	-20.68693	75m Possible Bedrock
MAR162 148.71127 -20.67511 148.71027 -20.66515 400m MAR163 148.71027 -20.66515 148.71455 -20.66131 0m MAR164 148.71455 -20.66131 148.72546 -20.64645 140m MAR165 148.72108 -20.63283 148.69888 -20.63283 75m Possible Bedrock MAR166 148.72108 -20.63283 148.69888 -20.63880 40m MAR167 148.69888 -20.63880 148.66317 -20.58780 130m MAR168 148.66317 -20.58780 148.66361 -20.58744 400m MAR169 148.66361 -20.58374 148.66695 -20.57546 140m MAR170 148.66695 -20.57546 148.67232 -20.57102 400m MAR171 149.49615 -21.60443 149.48779 -21.60111 0m MAR172 149.48779 -21.60111 149.49615 -21.60443 75m Possible Bedrock MAR173 148.93751 -20.85282 148.93751	MAR160	148.72495	-20.68693	148.72254	-20.68085	130m
MAR163 148.71027 -20.66515 148.71455 -20.66131 0m MAR164 148.71455 -20.66131 148.72546 -20.64645 140m MAR165 148.72546 -20.64645 148.72108 -20.63283 75m Possible Bedrock MAR166 148.72108 -20.63283 148.69888 -20.63880 40m MAR167 148.69888 -20.63880 148.66317 -20.58780 130m MAR168 148.66317 -20.58780 148.66361 -20.58744 400m MAR169 148.66361 -20.58374 148.66695 -20.57546 140m MAR170 148.66695 -20.57546 148.67232 -20.57102 400m MAR171 149.49615 -21.60443 149.48779 -21.60111 0m MAR172 149.48779 -21.60111 149.49615 -21.60443 75m Possible Bedrock MAR173 149.32354 -21.32157 149.32354 -21.32157 75m Possible Bedrock MAR175 148.90380 -20.85469 <td< td=""><td>MAR161</td><td>148.72254</td><td>-20.68085</td><td>148.71127</td><td>-20.67511</td><td>75m Possible Bedrock</td></td<>	MAR161	148.72254	-20.68085	148.71127	-20.67511	75m Possible Bedrock
MAR164 148.71455 -20.66131 148.72546 -20.64645 140m MAR165 148.72546 -20.64645 148.72108 -20.63283 75m Possible Bedrock MAR166 148.72108 -20.63283 148.69888 -20.63880 40m MAR167 148.69888 -20.63880 148.66317 -20.58780 130m MAR168 148.66317 -20.58780 148.66361 -20.58374 400m MAR169 148.66361 -20.58374 148.66695 -20.57546 140m MAR170 148.66695 -20.57546 148.67232 -20.57102 400m MAR171 149.49615 -21.60443 149.48779 -21.60111 0m MAR172 149.48779 -21.60111 149.49615 -21.60443 75m Possible Bedrock MAR173 149.32354 -21.32157 149.32354 -21.32157 75m Possible Bedrock MAR175 148.93751 -20.85282 148.93751 -20.85282 75m Possible Bedrock MAR176 148.90724 -20.8346	MAR162	148.71127	-20.67511	148.71027	-20.66515	400m
MAR165 148.72546 -20.64645 148.72108 -20.63283 75m Possible Bedrock MAR166 148.72108 -20.63283 148.69888 -20.63880 40m MAR167 148.69888 -20.63880 148.66317 -20.58780 130m MAR168 148.66317 -20.58780 148.66361 -20.58374 400m MAR169 148.66361 -20.58374 148.66695 -20.57546 140m MAR170 148.66695 -20.57546 148.67232 -20.57102 400m MAR171 149.49615 -21.60443 149.48779 -21.60111 0m MAR172 149.48779 -21.60111 149.49615 -21.32157 75m Possible Bedrock MAR173 149.32354 -21.32157 149.32354 -21.32157 75m Possible Bedrock MAR174 148.93751 -20.85282 148.93751 -20.85282 75m Possible Bedrock MAR175 148.90380 -20.82804 148.91275 -20.84946 75m Possible Bedrock MAR177 148.90662	MAR163	148.71027	-20.66515	148.71455	-20.66131	0m
MAR166 148.72108 -20.63283 148.69888 -20.63880 40m MAR167 148.69888 -20.63880 148.66317 -20.58780 130m MAR168 148.66317 -20.58780 148.66361 -20.58374 400m MAR169 148.66361 -20.58374 148.66695 -20.57546 140m MAR170 148.66695 -20.57546 148.67232 -20.57102 400m MAR171 149.49615 -21.60443 149.48779 -21.60111 0m MAR172 149.48779 -21.60111 149.49615 -21.60443 75m Possible Bedrock MAR173 149.32354 -21.32157 149.32354 -21.32157 75m Possible Bedrock MAR174 148.93751 -20.85282 148.93751 -20.85282 75m Possible Bedrock MAR175 148.90380 -20.82804 148.91275 -20.84946 75m Possible Bedrock MAR177 148.90724 -20.83464 148.90380 -20.82804 145m MAR179 148.90606 -20.8396	MAR164	148.71455	-20.66131	148.72546	-20.64645	140m
MAR167 148.69888 -20.63880 148.66317 -20.58780 130m MAR168 148.66317 -20.58780 148.66361 -20.58374 400m MAR169 148.66361 -20.58374 148.66695 -20.57546 140m MAR170 148.66695 -20.57546 148.67232 -20.57102 400m MAR171 149.49615 -21.60443 149.48779 -21.60111 0m MAR172 149.48779 -21.60111 149.49615 -21.60443 75m Possible Bedrock MAR173 149.32354 -21.32157 149.32354 -21.32157 75m Possible Bedrock MAR174 148.93751 -20.85282 148.93751 -20.85282 75m Possible Bedrock MAR175 148.902766 -20.85469 148.91275 -20.84946 75m Possible Bedrock MAR177 148.90724 -20.83464 148.90380 -20.82804 145m MAR179 148.90606 -20.83960 148.90662 -20.83691 145m MAR180 148.90730 -20.84	MAR165	148.72546	-20.64645	148.72108	-20.63283	75m Possible Bedrock
MAR168 148.66317 -20.58780 148.66361 -20.58374 400m MAR169 148.66361 -20.58374 148.66695 -20.57546 140m MAR170 148.66695 -20.57546 148.67232 -20.57102 400m MAR171 149.49615 -21.60443 149.48779 -21.60111 0m MAR172 149.48779 -21.60111 149.49615 -21.60443 75m Possible Bedrock MAR173 149.32354 -21.32157 149.32354 -21.32157 75m Possible Bedrock MAR174 148.93751 -20.85282 148.93751 -20.85282 75m Possible Bedrock MAR175 148.92766 -20.85469 148.92766 -20.85469 75m Possible Bedrock MAR176 148.90380 -20.82804 148.91275 -20.84946 75m Possible Bedrock MAR177 148.90724 -20.83464 148.90380 -20.82804 145m MAR178 148.90662 -20.83960 148.90662 -20.83691 145m MAR180 148.90730	MAR166	148.72108	-20.63283	148.69888	-20.63880	40m
MAR169 148.66361 -20.58374 148.66695 -20.57546 140m MAR170 148.66695 -20.57546 148.67232 -20.57102 400m MAR171 149.49615 -21.60443 149.48779 -21.60111 0m MAR172 149.48779 -21.60111 149.49615 -21.60443 75m Possible Bedrock MAR173 149.32354 -21.32157 149.32354 -21.32157 75m Possible Bedrock MAR174 148.93751 -20.85282 148.93751 -20.85282 75m Possible Bedrock MAR175 148.92766 -20.85469 148.92766 -20.85469 75m Possible Bedrock MAR176 148.90380 -20.82804 148.91275 -20.84946 75m Possible Bedrock MAR177 148.90724 -20.83464 148.90380 -20.82804 145m MAR178 148.90662 -20.83691 148.90662 -20.83691 145m MAR180 148.90730 -20.84135 148.90606 -20.83960 0m	MAR167	148.69888	-20.63880	148.66317	-20.58780	130m
MAR170 148.66695 -20.57546 148.67232 -20.57102 400m MAR171 149.49615 -21.60443 149.48779 -21.60111 0m MAR172 149.48779 -21.60111 149.49615 -21.60443 75m Possible Bedrock MAR173 149.32354 -21.32157 149.32354 -21.32157 75m Possible Bedrock MAR174 148.93751 -20.85282 148.93751 -20.85282 75m Possible Bedrock MAR175 148.92766 -20.85469 148.92766 -20.85469 75m Possible Bedrock MAR176 148.90380 -20.82804 148.91275 -20.84946 75m Possible Bedrock MAR177 148.90724 -20.83464 148.90380 -20.82804 145m MAR178 148.90662 -20.83691 148.90724 -20.83464 0m MAR179 148.90730 -20.84135 148.90606 -20.83960 0m	MAR168	148.66317	-20.58780	148.66361	-20.58374	400m
MAR171 149.49615 -21.60443 149.48779 -21.60111 0m MAR172 149.48779 -21.60111 149.49615 -21.60443 75m Possible Bedrock MAR173 149.32354 -21.32157 149.32354 -21.32157 75m Possible Bedrock MAR174 148.93751 -20.85282 148.93751 -20.85282 75m Possible Bedrock MAR175 148.92766 -20.85469 148.92766 -20.85469 75m Possible Bedrock MAR176 148.90380 -20.82804 148.91275 -20.84946 75m Possible Bedrock MAR177 148.90724 -20.83464 148.90380 -20.82804 145m MAR178 148.90662 -20.83691 148.90662 -20.83691 145m MAR180 148.90730 -20.84135 148.90606 -20.83960 0m	MAR169	148.66361	-20.58374	148.66695	-20.57546	140m
MAR172 149.48779 -21.60111 149.49615 -21.60443 75m Possible Bedrock MAR173 149.32354 -21.32157 149.32354 -21.32157 75m Possible Bedrock MAR174 148.93751 -20.85282 148.93751 -20.85282 75m Possible Bedrock MAR175 148.92766 -20.85469 148.92766 -20.85469 75m Possible Bedrock MAR176 148.90380 -20.82804 148.91275 -20.84946 75m Possible Bedrock MAR177 148.90724 -20.83464 148.90380 -20.82804 145m MAR178 148.90662 -20.83691 148.90662 -20.83691 145m MAR179 148.90730 -20.84135 148.90606 -20.83960 0m MAR180 148.90730 -20.84135 148.90606 -20.83960 0m	MAR170	148.66695	-20.57546	148.67232	-20.57102	400m
MAR173 149.32354 -21.32157 149.32354 -21.32157 75m Possible Bedrock MAR174 148.93751 -20.85282 148.93751 -20.85282 75m Possible Bedrock MAR175 148.92766 -20.85469 148.92766 -20.85469 75m Possible Bedrock MAR176 148.90380 -20.82804 148.91275 -20.84946 75m Possible Bedrock MAR177 148.90724 -20.83464 148.90380 -20.82804 145m MAR178 148.90662 -20.83691 148.90724 -20.83464 0m MAR179 148.90606 -20.83960 148.90662 -20.83691 145m MAR180 148.90730 -20.84135 148.90606 -20.83960 0m	MAR171	149.49615	-21.60443	149.48779	-21.60111	0m
MAR174 148.93751 -20.85282 148.93751 -20.85282 75m Possible Bedrock MAR175 148.92766 -20.85469 148.92766 -20.85469 75m Possible Bedrock MAR176 148.90380 -20.82804 148.91275 -20.84946 75m Possible Bedrock MAR177 148.90724 -20.83464 148.90380 -20.82804 145m MAR178 148.90662 -20.83691 148.90724 -20.83464 0m MAR179 148.90606 -20.83960 148.90662 -20.83691 145m MAR180 148.90730 -20.84135 148.90606 -20.83960 0m	MAR172	149.48779	-21.60111	149.49615	-21.60443	75m Possible Bedrock
MAR175 148.92766 -20.85469 148.92766 -20.85469 75m Possible Bedrock MAR176 148.90380 -20.82804 148.91275 -20.84946 75m Possible Bedrock MAR177 148.90724 -20.83464 148.90380 -20.82804 145m MAR178 148.90662 -20.83691 148.90724 -20.83464 0m MAR179 148.90606 -20.83960 148.90662 -20.83691 145m MAR180 148.90730 -20.84135 148.90606 -20.83960 0m	MAR173	149.32354	-21.32157	149.32354	-21.32157	75m Possible Bedrock
MAR176 148.90380 -20.82804 148.91275 -20.84946 75m Possible Bedrock MAR177 148.90724 -20.83464 148.90380 -20.82804 145m MAR178 148.90662 -20.83691 148.90724 -20.83464 0m MAR179 148.90606 -20.83960 148.90662 -20.83691 145m MAR180 148.90730 -20.84135 148.90606 -20.83960 0m	MAR174	148.93751	-20.85282	148.93751	-20.85282	75m Possible Bedrock
MAR177 148.90724 -20.83464 148.90380 -20.82804 145m MAR178 148.90662 -20.83691 148.90724 -20.83464 0m MAR179 148.90606 -20.83960 148.90662 -20.83691 145m MAR180 148.90730 -20.84135 148.90606 -20.83960 0m	MAR175	148.92766	-20.85469	148.92766	-20.85469	75m Possible Bedrock
MAR178 148.90662 -20.83691 148.90724 -20.83464 0m MAR179 148.90606 -20.83960 148.90662 -20.83691 145m MAR180 148.90730 -20.84135 148.90606 -20.83960 0m	MAR176	148.90380	-20.82804	148.91275	-20.84946	75m Possible Bedrock
MAR179 148.90606 -20.83960 148.90662 -20.83691 145m MAR180 148.90730 -20.84135 148.90606 -20.83960 0m	MAR177	148.90724	-20.83464	148.90380	-20.82804	145m
MAR180 148.90730 -20.84135 148.90606 -20.83960 0m	MAR178	148.90662	-20.83691	148.90724	-20.83464	0m
	MAR179	148.90606	-20.83960	148.90662	-20.83691	145m
MAR181 148.91275 -20.84946 148.90730 -20.84135 145m	MAR180	148.90730	-20.84135	148.90606	-20.83960	0m
	MAR181	148.91275	-20.84946	148.90730	-20.84135	145m



Whilst every care is taken to ensure the accuracy of this product, the Department of Environment and Heritage Protection makes no representations or warranties about its accuracy, reliability, completeness or suitability for any particular purpose and disclaims all responsibility and all liability (including without limitation, liability in negligence) for all expenses, losses, damages (including indirect or consequential damage) and costs which you may incur as a result of the product being inaccurate or incomplete in any way and for any

✓ Roads


Queensland coast


Cadastral boundaries



Salma







This map is a representation of the erosion prone area segment locations provided in Table 1 and should be used as a guide only.

Whilst every care is taken to ensure the accuracy of this product, the Department of Environment and Heritage Protection makes no representations or warranties about its accuracy, reliability, completeness or suitability for any particular purpose and disclaims all responsibility and all liability (including without limitation, liability in negligence) for all expenses, losses, damages (including indirect or consequential damage) and costs which you may incur as a result of the product being inaccurate or incomplete in any way and for any

distance for erosion prone area

Erosion Prone Area segment start/stop location


Roads

Queensland coast


Cadastral boundaries




Projection: Albers. Datum: GDA 1994.









This map is a representation of the erosion prone area segment locations provided in Table 1 and should be used as a guide only.

Whilst every care is taken to ensure the accuracy of this product, the Department of Environment and Heritage Protection makes no representations or warranties about its accuracy, reliability, completeness or suitability for any particular purpose and disclaims all responsibility and all liability (including without limitation, liability in negligence) for all expenses, losses, damages (including indirect or consequential damage) and costs which you may incur as a result of the product being inaccurate or incomplete in any way and for any


100m distance for erosion prone area

Erosion Prone Area segment start/stop location

Roads

Queensland coast


Cadastral boundaries

















Kilometres

